Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno L. 11.630 - Semestre L. 6.520 - Un fascicolo L. 170 per ogni sedicesimo o frazione di esso

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

Versare l'importo sul c/c postale 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — 00100 Roma

Il presente Bollettino e le pubblicazioni della **LIBRERIA DELLO STATO** *sono in vendita presso le Agenzie di*
ROMA, Via del Tritone, 61/A - 61/B - **Via XX Settembre** (Palazzo Ministero del Tesoro) - **MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3**
NAPOLI, Via Chiaia, 5 - **FIRENZE, Via Cavour, 46/r** - **GENOVA, Via XII Ottobre, 172/r** (Piccapietra) - **BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA VERDI, 10 - 00100 ROMA versando l'importo sul c/c postale 1/2640

Le inserzioni nel « Bollettino delle estrazioni » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). I versamenti per le richieste di inserzione inviate per corrispondenza debbono essere effettuati sul conto corrente postale 1/17490. Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

N. 53

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

I. R. I.

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Obbligazioni IRI 6 % 1957-1975

Si rende noto che per l'anno 1971 viene effettuato l'ammortamento delle sottonotate obbligazioni IRI 6% 1957–1975:

n. 200.900 obbligazioni acquistate dall'IRI sul mercato ai sensi dell'art. 4 del regolamento del prestito, l'annullamento delle quali è stato constatato il 14 settembre 1971 dal notaio Enrico Castellini;

n. 1.721.100 obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1971 a ministero del notaio medesimo;

n. 1.922.000 obbligazioni in totale, giusta verbale al numero 136.186 di repertorio del notaio Castellini.

Si fa seguire l'elenco dei titoli sorteggiati nella predetta estrazione, avvertendo che i medesimi cessano di fruttare interessi il 30 novembre 1971 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato a partire dal 1º dicembre 1971 presso tutte le Filiali della Banca d'Italia.

I titoli al portatore dovranno essere muniti della cedola n. 29 scadente il 1º giugno 1972 e di tutte quelle successive; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

101	102	103	104	105	106
107	108	109	110	271	272
273	274	275	276	277	278
279	280	421	422	423	424
425	426	427	428	429	430
651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	791	792
793	794	795	796	797	798
799	800	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990
1151	1152	1153	1154	1155	1156
1157	1158	1159	1160	1331	1332
1333	1334	1335	1336	1337	1338
1339	1340	1361	1362	1363	1364
1365	1366	1367	1368	1369	1370
1411	1412	1413	1414	1415	1416
1417	1418	1419	1420	1461	1462
1463	1464	1465	1466	1467	1468
1469	1470	1481	1482	1483	1484
1485	1486	1487	1488	1489	1490
1511	1512	1513	1514	1515	1516
1517	1518	1519	1520	1611	1612
1613	1614	1615	1616	1617	1618
1619	1620	1641	1642	1643	1644
1645	1646	1647	1648	1649	1650
1741	1742	1743	1744	1745	1746
1747	1748	1749	1750	1761	1762
1763	1764	1765	1766	1767	1768
1769	1770	1871	1872	1873	1874
1875	1876	1877	1878	1879	1880
2341	2342	2343	2344	2345	2346
2347	2348	2349	2350	2421	2422
2423	2424	2425	2426	2427	2428
2429	2430	2541	2542	2543	2544
2545	2546	2547	2548	2549	2550
2651	2652	2653	2654	2655	2656
2657	2658	2659	2660	3001	3002
3003	3004	3005	3006	3007	3008
3009	3010	3151	3152	3153	3154
3155	3156	3157	3158	3159	3160
3271	3272	3273	3274	3275	3276
3277	3278	3279	3280	3281	3282
3283	3284	3285	3286	3287	3288
3289	3290	3331	3332	3333	3334
3335	3336	3337	3338	3339	3340
3631	3632	3633	3634	3635	3636
3637	3638	3639	3640	3641	3642
3643	3644	3645	3646	3647	3648
3649	3650	3691	3692	3693	3694
3695	3696	3697	3698	3699	3700
3711	3712	3713	3714	3715	3716
3717	3718	3719	3720	3941	3942
3943	3944	3945	3946	3947	3948
3949	3950	4101	4102	4103	4104
4105	4106	4107	4108	4109	4110
4111	4112	4113	4114	4115	4116
4117	4118	4119	4120	4121	4122
4123	4124	4125	4126	4127	4128
4129	4130	4131	4132	4133	4134
4135	4136	4137	4138	4139	4140
4181	4182	4183	4184	4185	4186
4187	4188	4189	4190	4321	4322
4323	4324	4325	4326	4327	4328
4329	4330	4601	4602	4603	4604
4605	4606	4607	4608	4609	4610
4741	4742	4743	4744	4745	4746
4747	4748	4749	4750	4771	4772
4773	4774	4775	4776	4777	4778
4779	4780	4851	4852	4853	4854
4855	4856	4857	4858	4859	4860
4931	4932	4933	4934	4935	4936
4937	4938	4939	4940	5281	5282
5283	5284	5285	5286	5287	5288
5289	5290	5401	5402	5403	5404
5405	5406	5407	5408	5409	5410
5471	5472	5473	5474	5475	5476
5477	5478	5479	5480	5581	5582
5583	5584	5585	5586	5587	5588
5589	5590	5631	5632	5633	5634
5635	5636	5637	5638	5639	5640
5681	5682	5683	5684	5685	5686
5687	5688	5689	5690	5771	5772
5773	5774	5775	5776	5777	5778
5779	5780	6161	6162	6163	6164
6165	6166	6167	6168	6169	6170
6291	6292	6293	6294	6295	6296
6297	6298	6299	6300	6321	6322
6323	6324	6325	6326	6327	6328
6329	6330	6641	6642	6643	6644
6645	6646	6647	6648	6649	6650
6681	6682	6683	6684	6685	6686
6687	6688	6689	6690	6911	6912
6913	6914	6915	6916	6917	6918
6919	6920	6921	6922	6923	6924
6925	6926	6927	6928	6929	6930
6981	6985	6986	7111	7112	7113
7114	7115	7116	7117	7118	7119
7120	7170	7201	7202	7203	7204
7205	7206	7207	7208	7209	7210
7691	7692	7693	7694	7695	7696
7697	7698	7699	7700	7711	7712
7713	7714	7715	7716	7717	7718
7719	7720	7721	7722	7723	7724
7725	7727	7728	7730	7731	7732
7733	7734	7735	7736	7737	7738
7739	7740	7881	7882	7883	7884
7885	7886	7890	7891	7892	7893
7894	7895	7896	7897	7898	7899
7900	7911	7912	7913	7915	7916
7917	7918	7919	7920	8071	8072
8073	8074	8075	8076	8077	8078
8079	8080	8141	8142	8143	8144
8145	8146	8147	8148	8149	8150
8161	8162	8163	8164	8165	8166
8167	8168	8169	8170	8181	8182
8183	8184	8185	8186	8187	8188
8189	8190	8241	8242	8243	8244
8245	8246	8247	8248	8249	8250
8261	8262	8263	8264	8265	8266
8267	8268	8269	8270	8521	8522
8523	8524	8527	8528	8529	8530
8581	8582	8584	8585	8586	8587
8588	8589	8751	8752	8753	8754
8755	8756	8757	8758	8759	8760
8781	8782	8784	8785	8786	8787
8788	8789	8790	8851	8852	8853
8854	8855	8856	8857	8858	8859
8921	8922	8924	8925	8926	8927
8928	8929	8930	8991	8992	8993
8994	8995	8996	8997	8999	9000
9191	9192	9193	9194	9195	9196
9197	9198	9199	9200	9232	9233
9234	9235	9236	9237	9238	9239
9240	9321	9322	9323	9325	9326
9327	9328	9329	9330	9371	9372
9373	9374	9375	9376	9501	9502
9503	9504	9505	9506	9507	9508
9532	9533	9534	9535	9536	9537
9539	9540	9601	9602	9603	9604
9605	9606	9607	9608	9609	9610
9691	9692	9693	9694	9696	9697
9698	9699	9771	9772	9773	9774
9775	9776	9779	9780	9811	9817
9818	9819	9892	9893	9894	9896
9897	9898	9899	9900	9961	9962
9964	9967	9968	9969	9970	10181
10182	10183	10184	10185	10186	10187
10188	10189	10190	10191	10192	10193
10198	10200	10241	10242	10243	10244
10245	10246	10247	10250	10401	10402
10403	10404	10405	10406	10407	10408

10409 10410 10511 10513 10519 10520
10571 10572 10573 10578 10579 10580
10711 10714 10716 10717 10718 10719
10720 10941 10942 10943 10944 10945
10948 10949 10950 11062 11063 11064
11065 11066 11069 11070 11071 11072
11073 11074 11075 11076 11077 11078
11079 11080 11091 11092 11093 11094
11096 11097 11098 11099 11100 11241
11242 11243 11244 11245 11247 11248
11249 11301 11302 11303 11304 11305
11306 11307 11308 11309 11310 11414
11415 11431 11432 11433 11434 11435
11436 11437 11440 11511 11512 11513
11514 11515 11516 11517 11519 11520
11582 11583 11585 11586 11587 11588
11589 11590 11591 11592 11593 11594
11595 11596 11597 11598 11600 11631
11632 11633 11634 11635 11637 11638
11639 11640 11681 11682 11683 11684
11685 11851 11852 11853 11854 11855
11881 11882 11883 11884 11885 11886
11887 11888 11889 11890 11961 11962
11966 11967 12131 12133 12134 12135
12136 12140 12221 12222 12223 12224
12225 12226 12227 12228 12229 12361
12362 12363 12364 12365 12366 12367
12368 12369 12370 12451 12453 12454
12455 12456 12487 12488 12489 12490
12591 12592 12594 12595 12596 12597
12598 12599 13071 13072 13078 13079
13080 13172 13173 13174 13175 13176
13177 13178 13179 13441 13443 13444
13445 13446 13447 13448 13449 13450
13531 13532 13533 13534 13535 13536
13537 13538 13539 13540 13741 13742
13743 13744 13745 13746 13747 13748
13749 13750 13813 13814 13815 13816
13861 13862 13863 13864 13865 13868
13869 13870 13871 13872 13873 13874
13875 13876 13877 13878 13879 14081
14082 14083 14084 14085 14086 14087
14088 14089 14090 14301 14302 14303
14304 14305 14306 14307 14308 14309
14310 14316 14317 14318 14319 14320
14381 14382 14383 14384 14385 14386
14387 14388 14389 14390 14521 14522
14524 14525 14526 14527 14528 14529
14530 14552 14553 14554 14555 14559
14560 14731 14732 14733 14734 14735
14736 14737 14738 14740 14781 14784
14786 14787 14788 14789 14790 14911
14912 14913 14914 14915 14916 14917
14918 14919 14951 14952 14953 14954
14955 14956 14957 14958 14960 15123
15124 15125 15126 15127 15128 15129
15130 15221 15222 15223 15224 15226
15227 15228 15229 15230 15461 15462
15463 15466 15467 15468 15469 15470
15471 15472 15473 15474 15475 15476
15477 15478 15479 15480 15531 15533
15534 15535 15536 15537 15538 15539
15540 15571 15572 15573 15574 15575
15576 15577 15578 15579 15580 15661
15662 15663 15664 15665 15667 15668
15669 15670 15861 15862 15864 15865
15866 15867 15868 15869 15870 16002
16003 16004 16008 16125 16126 16127
16128 16129 16130 16211 16212 16213
16214 16220 16271 16272 16273 16274
16275 16276 16277 16278 16279 16280
16361 16362 16363 16364 16365 16366
16370 16391 16392 16393 16394 16395
16397 16398 16399 16400 16401 16402
16403 16404 16405 16408 16409 16410
16491 16492 16493 16494 16495 16496
16497 16498 16499 16500 16501 16502
16503 16505 16506 16507 16508 16509
16510 16561 16562 16563 16564 16566
16567 16568 16569 16570 16781 16782
16783 16785 16786 16787 16788 16789
16790 16871 16872 16879 16880 16891

16892 16893 16894 16895 16896 16897
16898 16899 16900 16961 16962 16963
16965 16966 16967 16968 16969 16970
16991 16992 16993 16994 16995 16996
16997 16998 16999 17000 17001 17002
17003 17004 17005 17006 17007 17008
17009 17031 17032 17033 17034 17035
17036 17037 17038 17039 17040 17041
17042 17043 17044 17045 17046 17047
17048 17049 17133 17134 17135 17136
17137 17139 17140 17271 17272 17276
17277 17278 17279 17280 17291 17292
17293 17294 17295 17296 17297 17298
17299 17300 17411 17412 17414 17415
17416 17417 17418 17419 17420 17461
17462 17463 17464 17465 17466 17467
17468 17470 17591 17592 17593 17594
17595 17596 17597 17598 17599 17600
17671 17672 17673 17674 17675 17676
17678 17679 17731 17732 17733 17734
17735 17736 17739 17740 17883 17884
17885 17886 17887 17888 17961 17962
17963 17964 17965 17966 17967 17968
17969 17970 18031 18032 18033 18034
18035 18036 18037 18038 18039 18040
18111 18112 18113 18114 18115 18118
18120 18141 18142 18143 18145 18146
18241 18242 18243 18244 18245 18246
18247 18248 18249 18250 18251 18253
18254 18255 18256 18257 18258 18260
18481 18482 18483 18484 18487 18488
18489 18490 18541 18542 18543 18546
18547 18548 18651 18652 18653 18654
18655 18656 18657 18658 18659 18660
18705 18706 18707 18708 18709 18710
18871 18873 18874 18875 18876 18877
18901 18902 18903 18908 18909 18910
19022 19023 19024 19025 19028 19029
19030 19191 19192 19193 19194 19195
19196 19197 19198 19199 19200 19291
19292 19293 19294 19296 19297 19298
19299 19300 19451 19452 19453 19454
19455 19456 19457 19458 19459 19460
19601 19602 19603 19604 19605 19606
19607 19711 19712 19713 19714 19715
19716 19891 19892 19893 19894 19899
19900 19901 19902 19903 19904 19905
19906 19907 19908 19909 19910 20021
20022 20024 20025 20026 20027 20028
20030 20291 20295 20296 20297 20298
20299 20300 20321 20322 20323 20324
20325 20326 20327 20328 20329 20330
20371 20372 20373 20374 20375 20376
20377 20378 20379 20380 20531 20532
20533 20534 20535 20536 20537 20651
20654 20655 20656 20657 20658 20659
20660 20791 20792 20793 20794 20795
20796 20798 20799 20800 20821 20822
20823 20824 20825 20826 20827 20828
20829 20830 21051 21052 21053 21054
21055 21056 21057 21058 21059 21060
21101 21102 21103 21104 21105 21106
21107 21108 21109 21161 21162 21163
21164 21165 21166 21167 21168 21169
21170 21231 21232 21233 21234 21235
21236 21237 21238 21239 21240 21294
21295 21296 21297 21298 21299 21300
21371 21372 21373 21374 21375 21377
21378 21379 21380 21391 21392 21393
21394 21395 21396 21397 21398 21399
21400 21411 21412 21413 21414 21416
21417 21418 21419 21420 21461 21462
21464 21465 21466 21467 21468 21469
21470 21491 21492 21493 21494 21495
21496 21497 21498 21499 21500 21541
21542 21543 21544 21545 21546 21548
21549 21550 21741 21742 21743 21744
21745 21746 21747 21748 21749 21750
21751 21752 21753 21754 21755 21756
21757 21758 21759 21760 21771 21772
21773 21774 21776 21777 21778 21851
21852 21853 21854 21855 21856 21857

21858	21859	21860	21921	21922	21923
21924	21925	21926	21927	21928	21929
22071	22072	22073	22074	22075	22076
22077	22078	22079	22080	22171	22172
22173	22174	22175	22176	22177	22178
22179	22311	22312	22313	22314	22315
22316	22317	22318	22319	22320	22411
22412	22413	22414	22415	22416	22417
22418	22471	22472	22473	22479	22480
22481	22482	22483	22484	22485	22486
22487	22488	22489	22490	22581	22582
22583	22584	22586	22587	22588	22589
22841	22842	22843	22844	22846	22847
22848	22849	22850	22941	22943	22944
22945	22946	22947	22948	22950	23011
23012	23013	23016	23017	23018	23019
23020	23051	23052	23054	23055	23056
23058	23060	23081	23082	23083	23084
23085	23087	23089	23162	23163	23164
23165	23166	23167	23168	23169	23170
23251	23252	23253	23254	23255	23256
23257	23258	23259	23260	23261	23262
23263	23264	23265	23266	23267	23268
23361	23362	23363	23364	23365	23366
23367	23368	23369	23370	23381	23382
23383	23384	23385	23386	23387	23388
23389	23390	23391	23392	23393	23394
23395	23396	23397	23398	23399	23400
23451	23452	23453	23456	23457	23458
23459	23602	23603	23604	23605	23606
23607	23608	23609	23610	23683	23684
23685	23686	23687	23688	23689	23690
23771	23772	23773	23775	23776	23777
23778	23779	23780	23781	23782	23783
23784	23786	23851	23852	23853	23854
23855	23856	23857	23858	23859	23860
23871	23872	23877	23879	23880	23972
23973	23974	23975	23976	23977	23978
23979	23980	24041	24042	24043	24044
24045	24046	24047	24048	24049	24050
24071	24072	24073	24074	24075	24076
24077	24078	24079	24080	24093	24094
24095	24096	24097	24098	24099	24100
24263	24264	24265	24266	24267	24268
24269	24270	24311	24312	24313	24314
24315	24316	24317	24318	24319	24320
24371	24374	24375	24376	24377	24378
24379	24380	24381	24382	24383	24384
24385	24388	24389	24390	24442	24443
24444	24445	24446	24450	24471	24472
24473	24474	24475	24476	24477	24478
24479	24480	24481	24482	24483	24484
24485	24486	24487	24488	24490	24671
24672	24674	24675	24676	24677	24678
24679	24680	24801	24802	24803	24804
24805	24806	24807	24808	24809	24810
24902	24903	24904	24905	24906	24907
24908	24909	24910	24922	24923	24924
24925	24926	24927	24928	24929	24930
24951	24952	24953	24954	24955	24956
24957	24958	24959	24960	24981	24982
24983	24984	24985	24986	24987	24988
24989	24990	25081	25082	25083	25084
25085	25086	25088	25161	25162	25163
25165	25166	25167	25168	25169	25170
25221	25224	25225	25226	25227	25228
25229	25230	25241	25242	25243	25247
25248	25249	25250	25301	25302	25303
25304	25305	25306	25307	25308	25309
25310	25351	25352	25353	25354	25355
25356	25357	25358	25359	25360	25361
25362	25363	25364	25365	25366	25367
25368	25369	25671	25672	25673	25674
25675	25676	25677	25678	25679	25680
25721	25722	25723	25724	25725	25726
25727	25728	25729	25730	25811	25812
25813	25814	25815	25816	25817	25818
25819	25820	25851	25852	25853	25854
25860	25891	25892	25893	25894	25895
25896	25897	25898	25899	25900	25992
25993	25994	25995	25996	25998	25999
26000	26151	26152	26153	26154	26155

26156	26157	26160	26161	26162	26163
26164	26165	26166	26167	26170	26201
26202	26203	26204	26205	26206	26207
26208	26209	26210	26221	26222	26223
26224	26225	26226	26227	26228	26229
26230	26251	26255	26256	26257	26258
26259	26260	26301	26302	26303	26304
26305	26306	26307	26308	26309	26310
26345	26346	26347	26348	26349	26350
26581	26582	26583	26584	26585	26586
26587	26588	26589	26590	26651	26652
26653	26654	26655	26656	26657	26658
26659	26660	26722	26723	26724	26725
26885	26886	26887	26888	26889	26890
26971	26972	26973	26974	26975	26976
26977	26978	26979	26980	27011	27013
27015	27016	27018	27019	27020	27081
27082	27083	27084	27085	27086	27087
27552	27553	27554	27556	27557	27731
27732	27733	27734	27735	27781	27782
27783	27784	27785	27786	27788	27789
27790	27791	27792	27793	27794	27796
27797	27798	27799	27800	28191	28192
28193	28194	28195	28196	28198	28199
28201	28202	28203	28204	28205	28206
28207	28208	28209	28210	28231	28232
28233	28234	28235	28236	28237	28238
28239	28240	28241	28249	28250	28511
28512	28513	28514	28515	28516	28517
28518	28519	28520	28584	28585	28586
28587	28589	28590	28633	28634	28635
28636	28637	28638	28639	28791	28793
28794	28795	28798	28799	28800	28821
28822	28823	28826	28827	28829	28830
28872	28873	28875	28876	28877	28878
28879	28883	28884	28885	28886	28887
28888	28889	28890	29051	29052	29053
29054	29055	29056	29057	29131	29132
29135	29136	29137	29138	29139	29140
29161	29162	29163	29164	29165	29166
29167	29168	29169	29170	29511	29512
29513	29514	29515	29516	29517	29518
29519	29520	29591	29592	29593	29597
29598	29599	29671	29672	29673	29674
29675	29676	29677	29678	29679	29680
29681	29682	29687	29688	29689	29690
30141	30142	30143	30144	30145	30146
30148	30149	30150	30501	30502	30503
30504	30505	30506	30507	30508	30509
30510	30591	30593	30594	30595	30596
30597	30598	30599	30600	30751	30752
30755	30756	30757	30758	30759	30760
30791	30797	30798	30799	30800	30961
30962	30963	30964	30965	30966	30967
30968	30969	30970	30971	30972	30973
30974	30975	30976	30980	31102	31103
31104	31108	31109	31110	31121	31122
31123	31124	31125	31128	31129	31130
31211	31212	31213	31215	31216	31217
31218	31219	31220	31263	31265	31266
31267	31268	31269	31283	31284	31285
31286	31331	31334	31335	31336	31337
31338	31403	31404	31405	31406	31407
31410	31511	31512	31513	31514	31515
31516	31517	31518	31519	31520	31521
31522	31523	31524	31525	31526	31527
31528	31529	31530	31621	31622	31623
31625	31630	31647	31648	31649	31650
31931	31932	31933	31934	31935	31936
31937	31938	31971	31972	31973	31974
31975	31976	31977	31978	31979	31980
31991	31992	31993	31994	31995	31996
31997	31998	31999	32000	32011	32012
32014	32015	32016	32017	32018	32019
32020	32121	32122	32124	32125	32126
32127	32128	32129	32241	32242	32243
32244	32245	32246	32249	32250	32291
32292	32293	32294	32295	32296	32297
32298	32299	32300	32341	32342	32343
32344	32345	32346	32347	32348	32349
32350	32371	32372	32373	32374	32375
32376	32377	32378	32379	32380	32441

32442	32443	32444	32445	32446	32447
32450	32481	32482	32483	32484	32485
32486	32487	32488	32489	32490	32511
32512	32514	32515	32516	32517	32518
32519	32520	32551	32552	32553	32554
32555	32556	32557	32558	32559	32560
32661	32662	32663	32664	32665	32666
32667	32668	32669	32670	32681	32682
32683	32684	32685	32686	32687	32688
32689	32690	32832	32836	32837	32838
32839	32840	32851	32853	32854	32855
32859	32860	32941	32942	32944	32945
32946	32947	32948	32949	32950	32951
32952	32953	32954	32955	32956	32957
32958	32959	32960	33291	33292	33293
33294	33295	33296	33297	33298	33299
33300	33361	33362	33363	33364	33365
33367	33521	33522	33523	33524	33525
33526	33527	33621	33622	33623	33624
33625	33626	33631	33632	33635	33636
33637	33638	33639	33640	33731	33732
33734	33735	33736	33737	33738	33739
33740	33931	33932	33936	33937	33938
33939	33940	33961	33962	33963	33964
33965	33966	33967	33968	33969	33970
33971	33972	33973	33974	33975	33976
33978	33979	34006	34007	34008	34010
34481	34482	34483	34484	34485	34486
34487	34488	34489	34490	34501	34502
34503	34504	34505	34506	34508	34509
34571	34573	34574	34575	34577	34578
34579	34580	34721	34722	34723	34724
34725	34726	34727	34728	34729	34730
34741	34742	34743	34744	34746	34747
34748	34749	34871	34872	34873	34875
34876	34877	34878	34879	34880	35562
35563	35564	35567	35568	35569	35570
35642	35643	35644	35645	35646	35647
35648	35649	35650	36301	36302	36303
36305	36306	36307	36308	36309	36310
36590	36596	36597	36598	36599	36600
36641	36642	36647	36648	36649	36650
36792	36793	36795	36796	36797	36798
36799	36881	36882	36883	36884	36889
36890	36961	36962	36963	36964	36965
36966	36967	36968	36969	36970	37091
37094	37095	37096	37097	37098	37099
37100	37101	37102	37103	37105	37106
37107	37108	37109	37110	37321	37322
37323	37324	37325	37326	37327	37328
37329	37330	37391	37392	37393	37394
37397	37398	37399	37400	37402	37404
37405	37406	37407	37408	37409	37410
37601	37602	37603	37604	37605	37606
37610	37845	37846	37847	37848	37849
37850	38032	38034	38035	38037	38038
38039	38040	38091	38092	38093	38094
38095	38097	38098	38099	38100	38261
38262	38263	38264	38265	38266	38267
38268	38270	38331	38332	38333	38334
38335	38336	38337	38338	38339	38361
38362	38363	38364	38365	38366	38367
38368	38369	38370	38461	38462	38463
38464	38465	38466	38467	38468	38469
38470	38761	38762	38763	38764	38768
38769	38770	38812	38813	38814	38815
38816	38817	38818	38819	38820	39051
39053	39054	39055	39057	39058	39059
39060	39281	39282	39283	39451	39453
39454	39455	39456	39457	39458	39459
39460	39472	39473	39474	39475	39476
39477	39478	39480	39631	39632	39633
39634	39635	39636	39638	39639	39640
39641	39642	39644	39645	39646	39647
39648	39649	39650	39671	39672	39673
39674	39675	39676	39677	39678	39679
39680	39731	39732	39733	39734	39735
39736	39737	39738	39739	39740	39961
39962	39963	39968	39982	39986	39988
39989	39990	40061	40062	40064	40069
40070	40101	40102	40103	40104	40105
40106	40107	40110	40134	40135	40136
40138	40139	40140	40211	40212	40213
40214	40215	40216	40217	40218	40219
40220	40281	40282	40285	40287	40288
40289	40290	40542	40543	40545	40547
40548	40549	40550	40554	40555	40556
40557	40558	40559	40560	40572	40574
40575	40576	40577	40578	40580	40783
40784	40785	40786	40787	40788	40789
40803	40804	40805	40806	40807	40808
40809	40810	40851	40852	40853	40854
40855	40856	40857	40858	40859	40860
40921	40922	40923	40925	40926	40927
40928	40929	40930	—	—	—

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

41041	41042	41043	41044	41045	41046
41047	41048	41049	41050	41191	41192
41193	41194	41195	41196	41197	41198
41199	41200	41261	41262	41263	41264
41265	41266	41267	41268	41269	41270
41351	41352	41353	41354	41355	41356
41357	41358	41359	41360	41391	41392
41393	41394	41395	41396	41397	41398
41399	41400	41541	41542	41543	41544
41545	41546	41547	41548	41549	41550
41561	41562	41563	41564	41565	41566
41567	41568	41569	41570	41671	41672
41673	41674	41675	41676	41677	41678
41679	41680	41711	41712	41713	41714
41715	41716	41717	41718	41719	41720
42011	42012	42013	42014	42015	42016
42017	42018	42019	42020	42661	42662
42663	42664	42665	42666	42667	42668
42669	42670	42681	42682	42683	42684
42685	42686	42687	42688	42689	42690
42701	42702	42703	42704	42705	42706
42707	42708	42709	42710	42721	42722
42723	42724	42725	42726	42727	42728
42729	42730	42751	42752	42753	42754
42755	42756	42757	42758	42759	42760
42852	42853	42854	42855	42856	42857
42858	42859	42860	42891	42892	42895
42911	42912	42913	42914	42915	42916
42917	42918	42919	42920	42921	42923
42924	42925	42926	43011	43012	43013
43016	43017	43020	43021	43022	43023
43024	43026	43027	43029	43030	43241
43242	43243	43244	43245	43246	43247
43248	43249	43250	43291	43292	43293
43294	43295	43296	43297	43298	43299
43300	43301	43302	43303	43304	43305
43307	43308	43309	43310	43391	43392
43393	43394	43395	43396	43397	43398
43399	43400	43431	43433	43434	43435
43437	43438	43439	43440	43471	43477
43478	43794	43795	43796	43797	43798
43799	43911	43912	43913	43914	43915
43916	43917	43919	43920	43931	43932
43933	43934	43936	43937	43938	43939
44151	44152	44153	44154	44155	44156
44157	44158	44159	44160	44341	44343
44344	44345	44346	44348	44349	44350
44383	44384	44385	44386	44387	44388
44389	44390	44801	44803	44804	44807
44808	44809	44810	45271	45272	45273
45274	45277	45278	45279	45280	45313
45314	45317	45318	45319	45320	45331
45333	45334	45335	45337	45338	45339
45340	45401	45402	45403	45405	45407
45408	45410	45441	45442	45443	45444
45445	45446	45448	45450	45481	45482
45483	45484	45485	45486	45487	45489
45490	45541	45542	45543	45546	45581
45582	45583	45584	45585	45586	45587
45588	45589	45590	45661	45663	45664
45666	45668	46021	46022	46023	46024
46025	46026	46027	46028	46030	46211
46212	46213	46214	46216	46217	46273
46277	46279	46342	46343	46344	46345
46347	46348	46349	46350	46431	46432
46433	46434	46436	46437	46439	46440

46442	46443	46445	46447	46449	46450
46471	46482	46483	46488	46489	46490
46561	46562	46564	46565	46567	46568
46569	46570	46651	46652	46653	46655
46656	46657	46658	46660	46671	46672
46673	46674	46675	46679	46680	46704
46705	46706	46707	46710	46811	46812
46814	46815	46817	46818	46820	46985
46987	46988	47071	47074	47075	47076
47077	47080	47131	47132	47133	47134
47136	47137	47139	47141	47142	47144
47147	47148	47149	47150	47171	47172
47175	47176	47177	47178	47179	47221
47224	47225	47226	47227	47228	47394
47395	47396	47397	47398	47399	47400
47432	47433	47434	47435	47436	47437
47438	47439	47440	47691	47694	47695
47696	47697	47698	47699	47700	47761
47763	47764	47765	47766	47767	47768
47769	47770	48001	48002	48003	48004
48005	48006	48007	48008	48009	48010
48052	48053	48054	48055	48056	48057
48058	48059	48060	48121	48123	48124
48125	48126	48129	48130	48211	48212
48213	48214	48215	48218	48219	48262
48263	48264	48265	48266	48270	48343
48344	48345	48347	48348	48431	48432
48433	48435	48436	48437	48438	48439
48511	48512	48513	48514	48515	48516
48517	48518	48520	48581	48582	48583
48584	48585	48586	48587	48588	48589
48590	48692	48693	48694	48699	48700
48732	48734	48735	48736	48737	48739
48753	48754	48755	48756	48759	48760
48821	48822	48823	48824	48825	48826
48827	48828	48829	48830	49048	49049
49050	49071	49073	49074	49075	49077
49078	49080	49081	49083	49085	49086
49087	49088	49091	49093	49094	49096
49097	49098	49173	49175	49176	49178
49180	49512	49513	49514	49516	49518
49519	49520	49531	49532	49534	49535
49536	49537	49540	49621	49622	49626
49627	49628	49629	49630	49711	49712
49714	49717	49719	49720	49991	49992
49993	49998	49999	50071	50072	50073
50074	50075	50076	50077	50078	50079
50091	50092	50093	50094	50096	50097
50099	50100	50231	50232	50233	50234
50235	50236	50237	50238	50239	50240
50301	50302	50303	50304	50305	50306
50309	50371	50372	50374	50375	50377
50378	50551	50552	50553	50560	50601
50603	50604	50607	50608	50609	50610
50783	50784	50785	50787	50788	50789
50872	50875	50876	50877	50878	50879
50880	50912	50913	50914	50920	50973
50978	50979	50980	51141	51142	51143
51144	51149	51150	51291	51292	51294
51295	51296	51297	51298	51299	51300
51491	51492	51493	51495	51497	51498
51499	51500	51591	51592	51593	51594
51595	51596	51600	51611	51612	51619
51620	51781	51784	51785	51786	51787
51789	51851	51852	51853	51854	51856
51858	51859	51860	51873	51874	51875
51879	51881	51882	51883	51884	51885
51886	51888	52031	52032	52033	52039
52161	52163	52165	52166	52169	52170
52221	52222	52223	52224	52225	52226
52227	52228	52229	52230	52413	52414
52415	52416	52418	52542	52543	52544
52546	52551	52552	52553	52555	52556
52557	52558	52559	52560	52731	52732
52735	52736	52739	52740	52791	52792
52794	52795	52796	52797	52798	52799
52800	52811	52812	52813	52814	52817
53071	53072	53073	53074	53076	53077
53080	53121	53122	53123	53124	53125
53126	53127	53128	53129	53241	53242
53243	53245	53246	53249	53250	53312
53314	53315	53316	53317	53318	53319
53320	53451	53454	53455	53456	53457
53458	53459	53551	53552	53553	53554
53555	53556	53557	53558	53559	53560
53651	53652	53653	53654	53655	53656
53657	53658	53659	53660	—	—

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

53866	53867	53868	53869	53870	53886
53887	53888	53889	53890	53891	53892
53893	53894	53895	53936	53937	53938
53939	53940	53981	53982	53983	53984
53985	54021	54022	54023	54024	54025
54061	54062	54063	54064	54065	54076
54077	54078	54079	54080	54196	54197
54198	54199	54200	54216	54217	54218
54219	54220	54246	54247	54248	54249
54250	54251	54252	54253	54254	54255
54261	54262	54263	54264	54265	54366
54367	54368	54491	54492	54493	54494
54495	54526	54527	54528	54529	54530
54576	54577	54578	54579	54580	54641
54642	54643	54644	54645	54698	54722
54724	54725	54728	54731	54733	54734
54796	54797	54816	54817	54869	54870
54871	54872	54873	54874	54875	54966
54967	54968	54969	54970	55031	55032
55033	55034	55035	55046	55047	55048
55049	55050	55060	55061	55062	55063
55100	55127	55191	55195	55277	55278
55323	55325	55341	55342	55343	55344
55376	55377	55378	55381	55382	55383
55466	55470	55481	55482	55483	55484
55485	55491	55494	55574	55575	55611
55612	55614	55615	55626	55627	55632
55633	55634	55635	55692	55694	55695
55706	55707	55708	55716	55717	55718
55719	55720	55726	55727	55730	55849
55850	55981	56003	56004	56005	56011
56012	56013	56015	56020	56091	56092
56094	56095	56141	56142	56166	56167
56211	56212	56213	56214	56215	56241
56242	56243	56244	56245	56281	56282
56283	56284	56285	56306	56307	56308
56309	56310	56316	56317	56318	56319
56320	56461	56462	56463	56464	56465
56481	56482	56483	56484	56485	56546
56547	56548	56549	56550	56566	56567
56568	56569	56570	56671	56672	56673
56674	56675	56691	56692	56693	56694
56695	56996	56997	56998	56999	57000
57031	57032	57033	57034	57035	57036
57037	57038	57039	57040	57051	57052
57053	57054	57055	57176	57178	57179
57180	57267	57268	57270	57287	57288
57342	57344	57416	57417	57418	57419
57420	57446	57447	57448	57449	57450
57467	57536	57537	57538	57539	57551
57552	57553	57555	57642	57644	57649
57650	57666	57669	57670	57686	57687
57688	57689	57690	57736	57737	57738
57739	57740	57761	57762	57936	57937
57938	57940	57941	57942	57943	57945
58042	58043	58044	58045	58126	58128
58129	58166	58167	58168	58169	58170
58187	58188	58189	58190	58201	58202
58203	58205	58236	58238	58239	58240
58419	58531	58577	58578	58580	58581
58582	58583	58585	58591	58592	58593
58594	58595	58701	58702	58703	58704
58705	58831	58832	58834	58835	58841
58844	58845	58861	58864	58865	58927
58928	58929	58953	58954	58955	59096
59099	59100	59111	59114	59115	59152
59153	59154	59181	59182	59184	59185
59311	59313	59314	59315	59316	59317
59318	59319	59320	59331	59332	59333
59335	59372	59392	59394	59395	59411
59412	59413	59414	59415	59461	59462
59463	59464	59465	59497	59499	59500
59535	59537	59538	59539	59540	59541
59542	59544	59545	59566	59567	59570

59571	59572	59573	59574	59575	59611
59613	59614	59637	59640	59646	59647
59649	59811	59812	59840	59857	59858
59860	59952	59953	59954	59955	59977
60016	60028	60029	60043	60045	60076
60078	60080	60116	60117	60118	60119
60271	60272	60273	60275	60370	60456
60457	60458	60459	60460	60731	60732
60733	60901	60902	60904	60905	61105
61182	61183	61184	61185	61191	61192
61193	61194	61216	61217	61220	61376
61377	61378	61379	61380	61411	61415
61451	61452	61454	61455	61583	61585
61622	61623	61625	61631	61632	61634
61719	61720	61728	61729	61738	61742
61743	61767	61768	61769	61770	61833
61931	61932	61933	61934	61935	61986
61988	61989	62086	62087	62088	62089
62090	62121	62122	62124	62125	62133
62143	62144	62145	62221	62224	62231
62232	62233	62234	62235	62303	62304
62396	62397	62399	62401	62402	62403
62435	62447	62449	62450	62572	62573
62574	62575	62641	62642	62643	62644
62645	62667	62668	62669	62670	62711
62712	62725	62757	62758	62759	62760
62776	62778	62779	62780	62996	62997
62998	62999	63000	63049	63050	63091
63092	63093	63094	63140	63161	63162
63163	63164	63165	63166	63167	63168
63169	63170	63216	63217	63220	63276
63277	63278	63279	63280	63281	63282
63283	63284	63285	63336	63337	63366
63368	63369	63370	63426	63427	63428
63429	63430	63446	63447	63448	63449
63450	63456	63457	63458	63459	63460
63552	63553	63554	63555	63556	63557
63786	63787	63788	63789	63790	63846
63847	63848	63849	63850	63861	63862
63863	63864	63865	63887	64016	64017
64018	64019	64151	64152	64153	64154
64155	64191	64192	64193	64194	64251
64252	64253	64254	64258	64279	64280
64363	64364	64365	64471	64477	64478
64480	64499	64651	64653	64654	64681
64682	64683	64684	64685	64721	64722
64723	64724	64725	64742	64743	64744
64745	64798	64821	64822	64823	64824
64825	65011	65015	65016	65017	65018
65019	65020	65086	65087	65088	65090
65301	65302	65303	65304	65305	65351
65353	65354	65355	65367	65370	65443
65445	65502	65503	65504	65505	65516
65517	65518	65519	65520	65571	65572
65573	65574	65597	65599	65600	65656
65657	65659	65686	65687	65688	65689
65768	65771	65772	65773	65774	65775
65841	65842	65843	65908	65909	65910
66046	66047	66048	66050	66076	66080
66095	66306	66307	66308	66309	66310
66342	66407	66408	66409	66410	66551
66553	66554	66555	66586	66587	66588
66589	66590	66597	66598	66599	66600
66653	66654	66655	66681	66683	66684
66685	66688	66690	66696	66697	66698
66699	66700	66716	66717	66718	66720
66811	66812	66813	66814	66869	66870
66878	66880	67051	67053	67068	67069
67070	67091	67092	67093	67094	67095
67136	67137	67139	67140	67151	67152
67153	67155	67246	67247	67316	67317
67387	67388	67389	67390	67391	67393
67395	67435	67531	67532	67533	67534
67535	67611	67613	67614	67776	67777
67778	67779	67780	67792	67793	67794
67795	67872	67875	67977	67991	67995
68056	68057	68058	68076	68078	68104
68105	68146	68147	68148	68149	68183
68196	68197	68198	68199	68200	68219
68220	—	—	—	—	—

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non presentati per il rimborso

Avvertenza. — I titoli estratti cessano di fruttare interessi il 30 novembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'estrazione. Nello elenco che segue è indicato per ciascun titolo il numero della prima cedola di cui il titolo stesso deve essere munito; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
—	—	—	—	—	—
7023	25	7425	27	7426	27
7427	27	7428	27	7429	27
7745	25	7746	25	7747	25
7748	25	7830	25	7936	23
7937	23	8205	25	8819	23
8820	23	9106	25	9206	25
9526	13	9945	27	9972	25
10091	25	10092	25	10093	25
10094	25	10095	25	10096	25
10098	25	10178	27	10179	27
10180	27	10322	19	11748	27
11749	27	11750	27	11763	27
12045	27	12124	19	12204	27
12205	27	12206	27	12436	13
12437	13	12438	13	12439	13
12502	27	12830	23	12941	19
13011	27	13012	27	13196	27
13206	27	13207	27	13252	23
13391	25	13392	25	13393	25
13394	25	13400	25	13478	19
13547	25	13638	23	13663	19
13704	27	13705	27	13706	27
13777	25	13778	25	13779	25
13983	27	13984	27	13985	27
14075	27	14151	19	14636	13
14672	25	14673	25	14674	25
14675	25	14676	25	14679	25
14680	25	14819	11	14995	19
14996	19	15056	25	15057	25
15171	23	15184	21	15361	21
15604	27	15609	27	15638	21
15754	27	15755	27	15756	27
15758	27	15759	27	15760	27
15777	27	15781	13	15845	27
15850	27	15938	27	15939	27
16062	21	16063	21	16064	21
16067	21	16068	21	16203	27
16204	27	16417	27	16432	23
16730	23	16803	27	16887	23
17067	19	17068	19	17069	19
17184	13	17458	25	17511	21
17582	23	17583	23	17893	23
17937	27	18171	25	18173	25
18202	13	18553	23	18556	23
18787	19	18788	19	18789	19
18790	19	18965	27	18966	27
18967	27	18968	27	18969	27
18970	27	19141	27	19250	25
19306	25	19446	27	19448	27
19505	23	19508	23	19510	23
20087	27	20097	27	20137	23
20138	23	20139	23	20192	27
20248	25	20409	25	20410	25
20411	13	20464	25	20479	25
20480	25	20502	23	20503	23
20568	9**	20676	11	20889	25
20937	11	20938	11	20939	11
20940	11	20946	21	20947	21
21471	27	21767	25	22037	25
22246	25	22247	25	22441	23
22444	23	22454	11	22455	11
22518	23	22519	23	22541	19
22542	19	22543	19	22544	19
22741	21	22746	21	22994	19
23028	19	23424	9**	23562	27
23568	27	23569	27	23570	27
23571	21	23737	27	23921	9**

(**) In prescrizione dal 1° dicembre 1971.

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
23922	9**	23923	9**	23924	9**
23925	9**	24287	25	24288	25
24290	25	24293	27	24333	25
24337	25	24357	27	24358	27
24507	27	24508	27	24509	27
24510	27	24523	21	24524	21
24579	27	24641	27	24643	27
24649	27	25028	23	25109	23
25110	23	25407	25	25408	25
25409	25	25511	25	25512	25
25514	25	25517	25	25765	25
26041	27	26050	27	26141	27
26142	27	26403	25	26576	21
26630	27	26749	27	26937	9**
27038	27	27048	21	27169	25
27306	27	27307	27	27309	27
27319	13	27341	19	27342	19
27434	25	27566	25	27632	23
27633	23	27634	23	27635	23
27636	23	27640	23	27654	27
27655	27	27656	27	27657	27
27658	27	27659	27	27660	27
27764	21	27765	21	27832	13
27833	13	27834	13	27835	13
27851	27	27934	19	27935	19
27936	19	27937	19	27938	19
27939	19	27940	19	27983	25
27984	25	28061	27	28062	27
28063	27	28117	23	28118	23
28152	13	28180	27	28251	23
28390	9**	28429	13	28527	27
28625	19	28626	19	28627	19
28628	19	28629	19	28651	21
28652	21	28663	13	28679	13
28707	25	28762	27	28763	27
28770	27	28851	23	28852	23
28859	23	28891	25	28892	25
28895	25	28896	25	28897	25
28898	25	28899	25	28900	25
28991	25	28992	25	29025	9**
29160	23	29185	27	29190	27
29273	13	29274	13	29308	23
29326	25	29327	25	29401	19
29407	19	29424	27	29425	27
29426	27	29427	27	29429	27
29430	27	29566	23	29569	23
29611	11	29736	25	29744	19
29747	19	29801	27	29802	27
29868	27	29947	21	29948	21
29949	21	30061	23	30062	23
30181	19	30197	9**	30223	25
30224	25	30225	25	30250	25
30267	11	30449	27	30691	13
30692	13	30694	13	30695	13
31329	21	31330	21	31448	27
31449	27	31450	27	31451	23
31452	23	31453	23	31454	23
31455	23	31458	23	31459	23
31544	25	31607	25	31608	25
31666	9**	31874	19	31901	27
32081	27	32440	23	32751	27
32775	25	32776	25	32804	27
32822	9**	32916	25	32917	25
32918	25	32919	25	33067	13
33104	27	33336	11	34024	25
34025	25	34026	25	34027	25
34323	27	34330	27	34411	23
34524	23	34525	23	34563	19
34564	19	34565	19	34569	19
34644	23	34645	23	34671	23
35058	27	35217	27	35218	27
35322	27	35323	27	35324	27
35330	27	35355	23	35408	25
35485	13	35486	13	35489	13
35494	27	35495	27	35496	27
35546	13	35547	13	35678	23
35679	23	35743	27	35744	27
35745	27	35746	27	35747	27
35859	9**	35860	9**	35861	27

(**) In prescrizione dal 1° dicembre 1971.

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
35866	27	35891	27	35899	27
35914	23	35943	25	35944	25
35947	25	35948	25	35955	19
35986	9**	36052	21	36054	21
36055	21	36056	21	36103	11
36111	21	36112	21	36117	21
36192	27	36193	27	36195	27
36268	11	36379	19	36380	19
36467	23	36468	23	36525	13
36526	13	36654	27	36655	27
36708	25	36782	25	36802	27
36808	27	36809	27	36848	25
36849	25	36850	25	36925	27
36926	27	36929	27	36951	13
36952	13	36953	13	36981	13
36982	13	36983	13	36984	13
36985	13	36986	13	36987	13
36988	13	36989	13	36990	13
37001	23	37002	23	37003	23
37011	25	37016	25	37018	25
37034	27	37035	27	37038	27
37039	27	37040	27	37090	13
37132	19	37133	19	37134	19
37135	19	37136	19	37144	23
37145	23	37146	23	37147	23
37190	19	37201	23	37242	27
37248	27	37249	27	37250	27
37294	23	37369	25	37383	25
37502	25	37506	25	37509	25
37510	25	37511	9**	37551	19
37552	19	37553	19	37554	19
37555	19	37556	19	37617	27
37619	27	37653	25	37655	25
37691	25	37700	25	37717	25
37784	11	37801	27	37802	27
37803	27	37804	27	37805	27
37806	27	37807	27	37808	27
37894	25	37897	25	37898	25
38024	27	38026	27	38149	23
38176	11	38177	11	38178	11
38179	11	38199	13	38200	13
38221	27	38222	27	38223	27
38224	27	38225	27	38226	27
38230	27	38231	25	38282	25
38283	25	38284	25	38286	25
38291	13	38342	9**	38398	23
38400	23	38453	23	38454	23
38455	23	38458	23	38459	23
38460	23	38533	25	38536	25
38537	25	38541	23	38542	23
38543	23	38591	27	38592	27
38598	27	38599	27	38662	9**
38863	27	38886	19	38903	27
38904	27	38905	27	38906	27
39016	19	39017	19	39099	25
39100	25	39183	19	39184	19
39189	19	39190	19	39261	27
39262	27	39263	27	39264	27
39265	27	39266	27	39267	27
39268	27	39269	27	39344	13
39345	13	39433	27	39434	27
39439	27	39440	27	39595	19
39596	19	39615	11	39620	11
39621	25	39625	25	39628	25
39911	25	39912	25	40053	25
40122	23	40127	23	40128	23
40358	27	40430	27	40583	27
40585	27	40587	27	40588	27
40594	21	40596	21	40624	25
40625	25	40740	23	40839	25
40955	21	40971	21	—	

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
42151	27	42263	27	42459	9**
42505	25	42508	25	43177	19

(**) In prescrizione dal 1° dicembre 1971.

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
43511	13	43584	25	43588	25
43615	27	43685	27	44391	13
44599	25	44615	23	44920	21
45153	27	45289	27	45373	25
45609	27	45814	25	45866	27
45867	27	45869	27	46368	27
46525	25	46526	25	46533	27
46535	27	46688	27	46689	27
46961	21	47036	27	47207	23
47262	25	47276	25	47370	25
47930	11	48172	27	48173	27
48177	27	48178	27	48179	27
48180	27	48521	23	48621	23
48622	23	48623	23	48792	19
49413	27	49414	27	49415	27
49416	27	49449	25	49529	27
49559	21	49641	21	49928	9**
50055	25	50215	23	50284	23
50808	27	51268	25	51685	25
51724	27	51725	27	51795	19
51822	27	51823	27	51826	27
51831	27	51914	25	51915	25
52025	9**	52054	13	52087	25
52217	13	52278	25	52280	25
52290	25	52312	13	52449	25
52513	25	52640	25	52680	19
52821	13	53019	11	53033	19
53111	19	53278	23	53324	27
53325	27	53326	27	53423	27
53434	25	53435	25	53436	25
53437	25	53473	25	53666	9**

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
54688	27	54711	19	54714	19
54811	13	55670	25	55768	23
55945	19	55995	11	56031	27
56183	27	57215	19	57299	25
57565	25	57988	23	58058	23
58135	27	58266	21	58268	21
58370	27	58422	27	58446	25
58756	9**	58757	9**	59548	27
59728	27	59740	13	60593	27
60701	25	60708	25	60709	25
60710	25	60798	27	60809	27
60810	27	60876	27	60878	27
60896	27	60897	27	60898	27
62030	25	62106	25	62635	19
62867	25	62868	25	62869	25
62894	27	62895	27	63001	27
63002	27	63003	27	63004	27
63005	27	63018	27	63019	27
63020	27	63051	21	63052	21
63065	27	63105	23	63194	27
63379	27	63859	9**	63860	9**
63946	21	64301	23	64302	23
64327	23	64328	23	64447	21
64769	23	65276	27	65277	27
65278	27	65434	23	65449	19
66319	23	66428	27	66505	25
66645	27	66779	21	66838	23
66839	23	66847	23	66848	23
67002	27	67010	25	67045	27
67101	27	67199	23	67226	23
67314	27	67345	27	67482	25
68158	27	68211	19	—	

(**) In prescrizione dal 1° dicembre 1971.

Istituto per la Ricostruzione Industriale:
Ing. Franco Schepis - dott. Ugo Tabanelli

(Avviso S-9597).

I. R. I.

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Obbligazioni IRI 6 % 1965-1983

Il giorno 14 settembre 1971 si è proceduto, a ministero del notaio Enrico Castellini, giusta verbale al n. 136.185 di suo repertorio, alla terza estrazione delle obbligazioni IRI 6% (1965-1983) da rimborsare al 1° novembre 1971 per il valore nominale complessivo di L. 7.230.000.000, in applicazione del piano di ammortamento e dell'art. 4 del regolamento del prestito.

Avvertenze. — I numeri sorteggiati, di cui all'elenco che segue, riguardano i titoli contrassegnati da quello stesso numero in tutte le 150 serie costituenti l'intero prestito.

I titoli sorteggiati nella presente estrazione cessano di fruttare interessi il 31 ottobre 1971 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato a partire dal 1° novembre 1971 presso tutte le Filiali della Banca d'Italia.

I titoli al portatore dovranno essere muniti della cedola n. 13 scadente il 1° maggio 1972 e di tutte quelle successive; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

102	104	124	203	231	236
241	305	309	327	328	373
374	393	410	445	460	495
496	515	544	557	598	611
621	646	648	658	660	691
697	707	713	717	746	747
814	837	839	856	863	875
937	940	969	978	980	988
1009	1013	1015	1062	1090	1149
1172	1198	1213	1221	1238	1264
1274	1275	1291	1314	1322	1323
1330	1356	1368	1373	1397	1403
1412	1425	1430	1436	1445	1452
1460	1468	1567	1579	1582	1606
1680	1740	1789	1794	1837	1847
1889	1892	1915	1919	1937	1969
1990	—	—	—	—	—

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

2010	2044	2059	2079	2105	2124
2128	2134	2153	2154	2208	2212
2214	2246	2255	2263	2266	2275
2289	2316	2331	2361	2369	2401
2409	2471	2484	2528	2557	—

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

2610	2640	2653	2659	2690	2692
2702	2712	2727	2729	2733	2753
2762	2779	2786	2797	2859	2903
2957	2979	3007	3063	3075	3080

Titoli sorteggiati nella prima estrazione

Si riportano qui di seguito i numeri dei titoli sorteggiati nello anno 1969 per il rimborso dal 1° novembre dell'anno stesso e che riguardano i titoli contrassegnati da quello stesso numero in tutte le 150 serie costituenti l'intero prestito.

I titoli di cui si tratta debbono essere muniti della cedola n. 9 scaduta il 1° maggio 1970 e di tutte quelle successive; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

8	15	58	74	76	89
119	157	162	168	207	244
251	269	270	294	304	317
397	417	423	426	434	461

497	511	574	610	631	632
784	802	852	882	920	924
930	943	964	977	1006	1044
1075	1082	1168	1185	1187	1190
1218	1227	1228	1230	1251	1253
1270	1293	1384	1392	1399	1448
1458	1507	1586	1610	1631	1652
1697	1719	1741	1749	1766	1767
1785	1786	1792	1832	1850	1856
1876	1900	1916	1963	1971	1987
1988	—	—	—	—	—

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

2030	2061	2068	2071	2088	2101
2132	2159	2172	2202	2259	2260
2278	2311	2397	2411	2417	2418
2430	2432	2439	2516	2523	2533
2570	—	—	—	—	—

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

2605	2616	2622	2633	2657	2673
2694	2708	2718	2764	2765	2801
2807	2822	2840	2868	2882	2943
2954	2993	3056	3078	—	—

Titoli sorteggiati nella seconda estrazione

Si riportano qui di seguito i numeri dei titoli sorteggiati nello anno 1970 per il rimborso dal 1° novembre dell'anno stesso e che riguardano i titoli contrassegnati da quello stesso numero in tutte le 150 serie costituenti l'intero prestito.

I titoli di cui si tratta debbono essere muniti della cedola n. 11 scaduta il 1° maggio 1971 e di tutte quelle successive; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

TITOLI DI 100 OBBLIGAZIONI (L. 100.000)

22	40	65	70	147	173
217	220	253	255	257	278
292	297	301	314	341	375
385	394	400	408	409	414
430	439	443	531	547	550
572	581	624	637	663	726
817	823	832	845	851	869
897	1014	1020	1034	1085	1087
1142	1145	1173	1174	1177	1193
1200	1237	1277	1294	1295	1316
1334	1361	1381	1388	1522	1558
1560	1589	1605	1623	1624	1649
1669	1712	1743	1745	1746	1779
1790	1793	1800	1805	1829	1835
1873	1881	1955	1972	1984	1985
1999	—	—	—	—	—

TITOLI DI 500 OBBLIGAZIONI (L. 500.000)

2005	2023	2036	2046	2086	2125
2151	2152	2199	2204	2235	2292
2329	2341	2348	2349	2396	2399
2438	2462	2474	2499	2537	2556
2565	2578	2591	—	—	—

TITOLI DI 1000 OBBLIGAZIONI (L. 1.000.000)

2615	2644	2650	2685	2738	2744
2761	2773	2826	2844	2864	2884
2898	2902	2920	2934	2936	2980
2981	3004	3010	3016	3055	—

Istituto per la Ricostruzione Industriale:
ing. Franco Schepis - dott. Ugo Tabanelli

(Avviso **S-9598**).

BIRRA PERONI

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Roma, via Guattani n. 6/A
Capitale interamente versato L. 3.500.000.000

Estrazione di obbligazioni emesse dalla ex S.p.A. Birra Peroni Meridionale con l'approvazione dell'assemblea degli azionisti in data 11 dicembre 1954, agli atti del notaio dott. Raoul Guidi, registrato a Roma il 15 dicembre 1954 al n. 7911 e pervenute alla S.p.A. Birra Peroni Roma a seguito di fusione per notar Francesco Lucrezio, coadiutore del notaio Raoul Guidi in data 29 dicembre 1967, rogito n. 111341 di repertorio, registrato a Roma l'11 gennaio 1968 al n. 673 vol. 1498. Si rende noto che il 20 settembre 1971 con le formalità stabilite dal regolamento del prestito, è stata eseguita la estrazione a sorte delle obbligazioni 6% 1954-1978.

I seguenti certificati sorteggiati sono rimborsabili al valore nominale di L. 500 per ogni obbligazione a decorrere dal 15 novembre 1971 presso le seguenti banche:

Banca Commerciale Italiana, sedi e filiali, Banca Nazionale del Lavoro, sedi e filiali, Banco di Napoli, sedi e filiali, Banco di Roma, sedi e filiali, Credito Italiano, sedi e filiali, Istituto Bancario Italiano, sedi e filiali, Credito Commerciale, Milano.

SERIE A

N. 2 *certificati da* 5000 *obbligazioni*

32	38	—	—	—	—

SERIE B

N. 10 *certificati da* 1000 *obbligazioni*

8	45	55	91	105	109
134	141	159	195	—	—

SERIE C

N. 20 *certificati da* 500 *obbligazioni*

4	16	65	82	83	103
120	126	150	167	175	218
243	302	304	309	344	362
365	371	—	—	—	—

SERIE D

N. 100 *certificati da* 100 *obbligazioni*

39	90	101	111	118	125
186	187	196	202	213	219
227	264	275	277	282	306
317	363	364	369	389	392
409	415	467	472	484	494
500	506	593	621	640	663
665	722	729	738	771	793
808	823	849	874	876	907
948	1000	1001	1025	1030	1093
1107	1119	1122	1126	1128	1144
1149	1265	1273	1274	1302	1310
1332	1371	1403	1412	1448	1455
1463	1484	1486	1488	1492	1505
1509	1515	1542	1567	1645	1661
1674	1725	1737	1743	1746	1755
1762	1763	1802	1820	1832	1836
1842	1857	1910	1991	—	—

SERIE E

N. 200 *certificati da* 50 *obbligazioni*

14	22	26	34	53	74
82	147	158	170	201	233
275	283	284	307	323	338
356	376	385	388	410	411
430	443	455	466	490	496
510	514	628	630	633	749

753	770	779	780	802	839
869	876	889	923	929	958
965	966	967	968	970	975
981	995	1039	1041	1084	1106
1113	1120	1121	1169	1213	1267
1312	1319	1320	1322	1369	1370
1384	1465	1515	1534	1555	1562
1574	1596	1612	1615	1645	1679
1681	1716	1732	1747	1748	1760
1794	1798	1804	1830	1841	1860
1861	1865	1869	1871	1915	1929
1952	1981	2020	2055	2072	2204
2217	2219	2252	2269	2271	2288
2300	2312	2320	2324	2331	2347
2350	2359	2370	2412	2420	2423
2458	2489	2520	2532	2534	2543
2562	2563	2576	2579	2585	2666
2692	2693	2706	2743	2765	2800
2801	2811	2823	2848	2902	2920
2931	2962	2968	2983	3037	3075
3079	3093	3115	3163	3172	3190
3219	3246	3255	3279	3299	3341
3352	3359	3377	3409	3420	3439
3479	3503	3554	3556	3557	3575
3587	3593	3601	3602	3627	3640
3724	3761	3772	3778	3798	3819
3830	3844	3878	3897	3901	3922
3966	3967	—	—	—	—

SERIE F

N. 1000 *certificati da* 10 *obbligazioni*

19	53	72	80	84	91
102	131	141	152	161	175
176	252	267	303	315	316
323	331	346	355	358	376
417	437	438	456	495	524
586	592	601	627	646	686
710	725	739	765	776	781
836	851	887	924	976	1021
1062	1099	1119	1133	1146	1160
1209	1217	1231	1244	1272	1300
1302	1339	1421	1447	1454	1464
1473	1481	1573	1632	1672	1691
1695	1708	1724	1758	1810	1837
1921	1982	1994	2011	2015	2016
2026	2027	2029	2041	2053	2122
2145	2149	2151	2206	2251	2259
2264	2266	2274	2289	2327	2337
2357	2359	2384	2391	2396	2405
2518	2529	2542	2549	2558	2574
2591	2603	2627	2754	2798	2800
2804	2833	2845	2862	2892	2907
2908	2922	2942	2944	2986	2988
2993	3015	3043	3053	3057	3068
3131	3139	3168	3188	3192	3195
3221	3236	3258	3260	3263	3269
3294	3299	3303	3343	3360	3372
3442	3454	3459	3477	3487	3492
3507	3518	3525	3540	3548	3549
3576	3583	3590	3602	3634	3692
3695	3716	3746	3760	3770	3786
3812	3834	3845	3854	3855	3881
3917	3928	3993	4020	4039	4052
4082	4115	4123	4129	4151	4175
4181	4234	4246	4283	4289	4305
4331	4375	4415	4455	4456	4514
4520	4523	4524	4577	4648	4656
4685	4696	4701	4710	4713	4802
4826	4852	4868	4911	4921	4947
4975	4998	5007	5016	5090	5119
5127	5156	5171	5198	5208	5210
5226	5237	5305	5319	5340	5344
5348	5372	5379	5393	5397	5427
5449	5458	5459	5473	5497	5502
5542	5578	5607	5640	5675	5701
5734	5741	5759	5788	5816	5829
5843	5853	5864	5881	5905	5908
5999	6001	6008	6012	6025	6053
6074	6075	6096	6131	6186	6223
6260	6280	6302	6324	6337	6345
6384	6389	6404	6429	6461	6468
6545	6601	6617	6649	6656	6657
6672	6696	6732	6741	6751	6853
6865	6876	6883	6885	6898	6915
6917	6960	6963	6964	6980	6987
7011	7025	7034	7053	7093	7110
7125	7181	7200	7209	7212	7227
7233	7260	7311	7358	7395	7417
7434	7445	7485	7503	7513	7519
7543	7552	7555	7576	7614	7626
7696	7793	7804	7805	7810	7817
7822	7888	7893	7951	7970	7976
7993	8044	8047	8056	8095	8100
8126	8139	8146	8172	8185	8207
8237	8269	8282	8299	8304	8348
8379	8382	8409	8413	8432	8438
8439	8465	8483	8485	8497	8513
8533	8534	8561	8574	8605	8619
8627	8674	8705	8711	8740	8752
8767	8813	8886	8898	8927	8928
8946	8954	8957	8970	8995	9002
9003	9005	9014	9022	9023	9032
9110	9123	9124	9131	9142	9146
9151	9153	9164	9173	9218	9232
9236	9260	9273	9317	9344	9347
9356	9364	9377	9378	9384	9398
9428	9433	9448	9453	9460	9471
9504	9552	9566	9660	9669	9684
9702	9733	9755	9769	9850	9875
9899	9913	9917	9930	9933	10001
10019	10032	10058	10061	10062	10081
10111	10120	10143	10150	10154	10191
10211	10226	10253	10292	10335	10362
10369	10384	10394	10401	10416	10418
10428	10433	10437	10457	10517	10534
10537	10552	10565	10588	10599	10613
10625	10664	10692	10726	10728	10755
10784	10792	10794	10796	10797	10805
10811	10843	10849	10880	10881	10882
10883	10896	10906	10915	10922	10935
10944	11001	11036	11047	11050	11068
11076	11077	11108	11143	11148	11230
11242	11260	11263	11282	11286	11290
11323	11327	11329	11343	11344	11346
11357	11360	11362	11369	11385	11511
11518	11558	11566	11604	11657	11663
11691	11699	11727	11729	11749	11785
11836	11845	11871	11877	11891	11906
11919	11926	11954	11969	11972	12004
12012	12053	12056	12071	12093	12125
12129	12146	12153	12161	12227	12264
12271	12275	12278	12282	12291	12311
12325	12349	12356	12361	12375	12398
12427	12428	12462	12504	12505	12510
12516	12546	12547	12625	12630	12646
12655	12690	12753	12762	12791	12822
12828	12850	12908	12926	12931	12946
12956	12960	12964	12969	13025	13098
13102	13122	13126	13135	13168	13181
13187	13191	13197	13221	13254	13275
13301	13310	13331	13362	13365	13380
13387	13390	13410	13442	13499	13555
13564	13565	13581	13601	13631	13665
13686	13722	13734	13758	13770	13815
13870	13876	13886	13893	13898	13901
13903	13946	13954	13966	13968	13975
13979	13991	14022	14026	14076	14086
14103	14105	14116	14128	14143	14163
14172	14186	14230	14264	14321	14323
14327	14367	14368	14417	14431	14476
14518	14546	14579	14584	14585	14624
14654	14698	14742	14753	14780	14797
14798	14835	14854	14855	14857	14863
14868	14882	14886	14891	14905	14921
14942	14946	14957	15045	15082	15092
15110	15136	15157	15169	15207	15209
15211	15230	15281	15282	15320	15336
15344	15355	15370	15379	15398	15443
15518	15520	15530	15553	15603	15634
15639	15653	15657	15672	15717	15729
15738	15757	15766	15781	15840	15864

15881	15909	15911	15920	15963	15977
15979	15986	16015	16019	16029	16042
16078	16081	16085	16100	16108	16111
16120	16150	16166	16169	16177	16200
16207	16219	16228	16261	16281	16283
16288	16304	16305	16328	16334	16340
16343	16372	16378	16404	16407	16417
16424	16445	16477	16548	16576	16605
16606	16682	16693	16729	16772	16780
16817	16824	16851	16858	16873	16888
16897	16900	16906	16928	16930	16955
16989	16996	17012	17060	17112	17116
17141	17152	17155	17156	17186	17192
17200	17222	17223	17230	17236	17288
17297	17321	17365	17373	17417	17490
17534	17568	17591	17610	17624	17635
17646	17653	17663	17687	17695	17703
17706	17713	17737	17766	17801	17807
17810	17873	17876	17911	17943	17984
17989	17998	18013	18026	18066	18114
18134	18137	18159	18161	18169	18191
18205	18214	18224	18251	18263	18267
18275	18285	18291	18306	18309	18328
18369	18378	18391	18438	18442	18443
18502	18509	18535	18556	18557	18561
18617	18637	18649	18700	18729	18735
18740	18759	18768	18784	18803	18815
18831	18864	18881	18888	18928	18950
18966	19010	19013	19142	19144	19209
19236	19255	19267	19295	19307	19318
19326	19339	19343	19385	19390	19391
19430	19453	19461	19478	19516	19523
19524	19530	19563	19576	19644	19646
19651	19664	19708	19729	19739	19744
19754	19821	19830	19838	19854	19856
19857	19885	19888	19916	19944	19963
19964	19971	19976	19998	—	—

SERIE G

N. 2200 certificati da 5 obbligazioni

7	13	19	42	55	73
74	116	118	127	147	158
167	172	190	202	218	255
256	261	280	322	324	338
373	436	445	460	486	498
509	550	557	566	584	589
591	595	599	630	641	645
653	669	724	725	734	756
774	805	812	823	843	850
881	888	916	929	955	958
999	1007	1021	1031	1043	1072
1081	1088	1097	1111	1113	1130
1163	1168	1190	1222	1227	1236
1251	1299	1329	1362	1386	1416
1433	1472	1474	1481	1487	1525
1542	1553	1595	1601	1617	1695
1701	1702	1715	1722	1742	1748
1754	1779	1800	1816	1844	1856
1867	1892	1900	1917	1978	1992
1998	2026	2046	2061	2069	2073
2102	2123	2174	2200	2239	2252
2256	2267	2270	2306	2336	2339
2341	2343	2344	2354	2378	2379
2380	2382	2411	2419	2430	2441
2458	2485	2500	2514	2540	2573
2617	2639	2679	2683	2708	2709
2711	2727	2799	2800	2806	2818
2850	2863	2868	2896	2914	2916
2926	3004	3009	3020	3039	3076
3083	3109	3118	3187	3208	3254
3269	3308	3328	3350	3367	3394
3407	3421	3438	3440	3441	3469
3519	3586	3595	3627	3648	3702
3706	3711	3767	3777	3799	3803
3843	3851	3854	3862	3863	3872
3889	3970	3978	3997	4002	4006
4022	4059	4077	4084	4086	4090
4109	4131	4136	4154	4163	4165
4201	4203	4219	4254	4256	4262
4278	4297	4333	4356	4394	4402
4408	4457	4463	4475	4524	4528
4535	4554	4613	4621	4627	4674
4698	4701	4715	4719	4720	4752
4760	4796	4833	4877	4883	4893
4912	4915	4923	4926	4963	4987
4993	4996	5009	5032	5046	5070
5101	5107	5119	5148	5149	5157
5171	5205	5253	5287	5325	5337
5351	5383	5389	5428	5446	5477
5486	5490	5491	5499	5503	5550
5554	5603	5609	5654	5663	5717
5735	5757	5770	5772	5784	5802
5807	5854	5861	5882	5898	5900
5907	5922	5931	5938	5943	5967
5978	6006	6031	6059	6163	6183
6203	6269	6281	6282	6286	6287
6300	6341	6346	6365	6401	6417
6436	6442	6448	6488	6552	6560
6564	6570	6587	6610	6654	6662
6674	6681	6686	6707	6709	6731
6753	6817	6827	6843	6883	6918
6929	6933	6974	6999	7006	7022
7044	7079	7080	7090	7116	7119
7136	7187	7190	7203	7274	7293
7331	7343	7361	7382	7407	7413
7425	7433	7453	7461	7486	7520
7537	7549	7626	7628	7631	7650
7659	7669	7684	7685	7691	7693
7696	7697	7725	7737	7740	7769
7777	7791	7793	7839	7869	7870
7883	7895	7924	7955	7970	8036
8052	8070	8076	8112	8118	8130
8143	8151	8153	8178	8211	8221
8222	8248	8265	8288	8307	8312
8362	8388	8409	8427	8453	8462
8464	8466	8468	8477	8494	8520
8570	8573	8602	8606	8610	8618
8644	8678	8681	8710	8718	8719
8750	8761	8782	8800	8818	8870
8874	8878	8884	8912	8919	8932
8948	8976	9022	9034	9128	9134
9145	9168	9177	9181	9199	9205
9206	9253	9265	9266	9274	9303
9324	9335	9340	9346	9368	9387
9410	9440	9474	9503	9521	9525
9545	9555	9572	9585	9595	9605
9666	9668	9710	9730	9732	9733
9734	9748	9769	9789	9802	9808
9812	9829	9835	9850	9873	9947
9963	9971	9981	10001	10030	10035
10059	10068	10093	10104	10141	10178
10190	10212	10217	10230	10270	10274
10279	10291	10313	10336	10371	10385
10406	10410	10430	10433	10437	10443
10465	10471	10473	10485	10506	10536
10574	10576	10585	10619	10649	10667
10677	10683	10684	10736	10750	10760
10782	10805	10807	10813	10817	10833
10840	10845	10861	10865	10875	10888
10893	10972	10982	11051	11061	11092
11116	11117	11121	11131	11161	11211
11246	11249	11276	11307	11312	11317
11319	11323	11346	11347	11369	11395
11396	11401	11425	11427	11440	11450
11453	11482	11487	11501	11502	11533
11572	11575	11599	11615	11624	11626
11648	11714	11726	11780	11836	11855
11872	11880	11881	11923	11930	11956
11957	11962	11977	11983	11984	12038
12108	12113	12120	12131	12141	12178
12183	12218	12227	12229	12243	12266
12269	12284	12288	12343	12349	12356
12389	12390	12470	12478	12484	12496
12499	12513	12514	12533	12540	12574
12588	12593	12599	12608	12616	12645
12653	12658	12676	12698	12714	12715
12748	12752	12768	12777	12817	12845
12875	12884	12896	12916	12926	12952
12965	12972	12973	12982	12986	12993
13005	13043	13047	13056	13073	13084
13091	13112	13116	13149	13199	13226

13256	13257	13341	13347	13359	13372
13442	13450	13459	13474	13488	13516
13523	13596	13597	13598	13614	13619
13631	13641	13651	13680	13693	13737
13742	13756	13768	13783	13785	13795
13828	13837	13842	13872	13873	13942
13956	13961	13972	13975	13981	13985
14010	14026	14075	14084	14100	14111
14129	14147	14208	14213	14222	14232
14242	14252	14298	14304	14316	14318
14331	14356	14362	14366	14398	14452
14469	14471	14478	14494	14499	14509
14527	14541	14545	14547	14611	14644
14685	14724	14737	14743	14754	14767
14819	14825	14827	14893	14919	14952
14963	15000	15010	15014	15031	15033
15034	15069	15088	15094	15114	15117
15209	15212	15213	15229	15237	15257
15259	15268	15295	15296	15339	15384
15412	15415	15419	15422	15423	15448
15464	15465	15552	15571	15610	15618
15624	15669	15676	15681	15686	15709
15718	15722	15733	15744	15747	15752
15759	15771	15776	15793	15846	15850
15854	15858	15873	15891	15896	15899
15902	15908	15911	15932	15948	15952
15972	15982	15987	15988	15992	16003
16088	16106	16122	16136	16147	16154
16216	16217	16226	16240	16242	16278
16283	16291	16294	16322	16352	16362
16394	16418	16432	16462	16475	16480
16482	16499	16522	16540	16544	16545
16599	16614	16615	16624	16627	16628
16641	16654	16658	16720	16766	16779
16783	16790	16797	16860	16890	16893
16910	16939	16948	16989	17023	17032
17060	17078	17081	17091	17094	17095
17100	17123	17150	17157	17163	17201
17208	17233	17238	17272	17277	17322
17325	17355	17356	17369	17396	17427
17429	17448	17468	17517	17532	17560
17568	17575	17617	17636	17654	17659
17688	17689	17705	17713	17730	17732
17739	17750	17764	17767	17768	17770
17777	17805	17821	17845	17863	17913
17920	17967	17974	18014	18016	18042
18049	18074	18075	18076	18087	18118
18121	18152	18182	18203	18211	18250
18266	18288	18328	18336	18340	18352
18356	18357	18368	18369	18383	18393
18402	18416	18424	18463	18464	18498
18520	18531	18540	18584	18614	18618
18635	18706	18712	18760	18806	18824
18845	18881	18892	18911	18932	18939
18949	18983	18992	19003	19005	19035
19049	19061	19063	19073	19078	19114
19116	19128	19151	19192	19195	19218
19223	19234	19268	19270	19287	19326
19331	19341	19384	19397	19404	19406
19469	19475	19477	19487	19501	19544
19581	19593	19631	19663	19672	19673
19682	19689	19702	19709	19710	19721
19722	19727	19736	19738	19771	19776
19781	19792	19815	19827	19829	19841
19871	19886	19900	19932	20000	20016
20023	20024	20053	20056	20065	20082
20132	20148	20189	20210	20263	20271
20333	20383	20408	20409	20421	20423
20453	20459	20486	20491	20535	20557
20600	20645	20654	20676	20697	20707
20713	20737	20754	20769	20786	20796
20797	20836	20875	20879	20903	20915
20925	20935	20950	20951	20959	21008
21029	21038	21060	21083	21086	21089
21098	21136	21146	21159	21188	21189
21201	21205	21210	21247	21251	21270
21299	21312	21347	21358	21359	21384
21395	21396	21421	21452	21455	21489
21496	21518	21530	21562	21565	21697
21716	21724	21732	21743	21802	21807
21812	21825	21854	21858	21869	21900
21925	21953	21980	22014	22018	22082

22086	22091	22114	22119	22123	22134
22157	22158	22189	22209	22210	22217
22251	22258	22276	22290	22295	22305
22365	22367	22394	22397	22398	22420
22439	22449	22458	22459	22476	22497
22510	22514	22523	22531	22553	22586
22606	22615	22656	22658	22680	22698
22700	22712	22714	22727	22734	22736
22760	22775	22788	22798	22800	22847
22857	22862	22881	22882	22887	22927
22942	22953	22962	23012	23018	23080
23111	23115	23122	23129	23150	23198
23214	23233	23236	23279	23301	23316
23347	23363	23375	23383	23400	23424
23439	23444	23451	23484	23533	23536
23538	23542	23571	23574	23575	23596
23611	23634	23647	23670	23671	23684
23687	23708	23711	23724	23750	23759
23762	23767	23778	23779	23786	23860
23879	23902	23906	23915	23956	23972
23989	23999	24002	24012	24047	24082
24103	24114	24135	24137	24174	24209
24281	24283	24285	24290	24300	24302
24328	24369	24370	24434	24440	24462
24495	24518	24535	24555	24613	24658
24670	24685	24709	24721	24779	24780
24813	24866	24868	24876	24879	24881
24894	24929	24956	24977	24996	24998
25004	25024	25028	25058	25084	25105
25106	25116	25119	25133	25138	25151
25172	25178	25186	25253	25294	25316
25317	25337	25365	25380	25432	25445
25492	25510	25519	25556	25571	25574
25579	25605	25615	25619	25621	25623
25634	25639	25693	25715	25773	25789
25809	25825	25845	25854	25862	25867
25911	25932	25934	25939	25948	25956
25961	25968	25984	25994	26040	26076
26085	26104	26114	26145	26159	26172
26193	26198	26203	26216	26223	26237
26252	26261	26286	26309	26313	26339
26344	26347	26365	26372	26384	26418
26422	26424	26440	26452	26488	26491
26501	26550	26699	26708	26711	26725
26728	26729	26733	26737	26744	26754
26824	26825	26870	26877	26910	26915
26946	26952	26970	26985	26998	26999
27021	27032	27056	27057	27058	27086
27108	27116	27123	27136	27137	27161
27165	27189	27200	27210	27241	27248
27277	27294	27302	27342	27343	27369
27370	27371	27372	27392	27394	27395
27406	27427	27432	27442	27481	27499
27509	27511	27516	27540	27592	27594
27650	27694	27699	27735	27750	27758
27764	27771	27774	27789	27851	27859
27863	27876	27901	27909	27912	28002
28024	28027	28030	28057	28092	28096
28105	28128	28143	28155	28160	28168
28181	28193	28202	28248	28254	28299
28301	28304	28340	28345	28362	28370
28434	28436	28469	28491	28516	28521
28522	28529	28557	28564	28580	28602
28607	28634	28646	28680	28714	28720
28726	28735	28736	28788	28805	28808
28837	28871	28880	28884	28888	28918
28926	28951	29005	29007	29008	29014
29017	29021	29025	29026	29028	29063
29067	29084	29120	29121	29131	29152
29172	29205	29208	29211	29217	29218
29227	29241	29244	29279	29280	29288
29301	29317	29350	29358	29367	29387
29391	29392	29401	29435	29438	29478
29503	29515	29533	29537	29544	29546
29554	29590	29592	29603	29607	29609
29676	29677	29682	29691	29716	29720
29729	29730	29767	29821	29829	29831
29834	29853	29872	29878	29908	29942
29965	29967	29988	29998	30010	30048
30051	30058	30060	30070	30112	30136
30137	30147	30158	30177	30208	30215
30220	30246	30251	30273	30299	30315

30318	30325	30373	30397	30406	30441
30455	30483	30501	30519	30548	30549
30565	30582	30604	30614	30640	30662
30673	30678	30686	30695	30715	30717
30720	30732	30740	30745	30746	30767
30788	30797	30831	30832	30849	30929
30956	30987	30991	30994	30999	31016
31022	31029	31077	31083	31095	31126
31133	31142	31170	31177	31185	31192
31210	31220	31257	31258	31272	31332
31341	31348	31362	31408	31431	31434
31454	31473	31493	31531	31538	31540
31544	31557	31558	31606	31644	31661
31670	31690	31693	31733	31738	31748
31749	31758	31762	31777	31785	31790
31824	31870	31883	31892	31893	31896
31901	31953	31961	31982	31997	32004
32014	32044	32052	32070	32108	32118
32124	32163	32167	32180	32190	32219
32241	32281	32314	32326	32350	32360
32361	32367	32393	32397	32403	32421
32439	32460	32466	32467	32471	32506
32516	32524	32526	32546	32566	32571
32575	32588	32623	32637	32676	32689
32725	32757	32785	32790	32797	32839
32868	32889	32921	32924	32926	32927
32936	32944	32959	32974	33012	33017
33075	33089	33120	33132	33146	33149
33160	33192	33207	33233	33235	33288
33296	33300	33314	33324	33334	33346
33355	33363	33416	33419	33476	33492
33501	33514	33532	33540	33542	33545
33557	33574	33577	33584	33586	33620
33623	33691	33694	33724	33730	33751
33806	33833	33843	33849	33856	33861
33867	33883	33904	33915	33982	33999
34000	34005	34009	34026	34027	34073
34081	34096	34113	34121	34128	34143
34157	34171	34190	34242	34266	34267
34352	34361	34396	34428	34447	34536
34578	34581	34602	34617	34643	34655
34662	34681	34692	34702	34713	34733
34745	34765	34772	34790	34815	34825
34831	34833	34846	34847	34866	34875
34890	34901	34916	34952	34959	34976
34999	35012	35024	35041	35060	35063
35070	35073	35076	35082	35090	35099
35119	35153	35158	35161	35178	35203
35206	35251	35257	35320	35348	35362
35363	35392	35409	35433	35463	35497
35507	35511	35539	35544	35566	35572
35594	35596	35611	35665	35671	35678
35684	35718	35727	35753	35756	35764
35797	35801	35803	35805	35818	35830
35836	35840	35870	35884	35899	35902
35962	35981	35984	35997	36017	36048
36068	36083	36085	36092	36108	36115
36117	36139	36159	36204	36262	36276
36287	36304	36305	36330	36351	36362
36373	36389	36391	36396	36403	36414
36415	36434	36477	36505	36508	36555
36556	36579	36584	36601	36639	36646
36662	36698	36729	36761	36794	36810
36832	36844	36853	36860	36918	36930
36936	36954	36962	36964	36990	37003
37006	37031	37041	37047	37077	37084
37092	37109	37118	37179	37182	37203
37278	37280	37281	37283	37292	37363
37372	37383	37384	37424	37537	37588
37595	37612	37623	37632	37658	37687
37698	37722	37735	37772	37789	37796
37819	37820	37823	37837	37851	37878
37886	37897	37899	37904	37929	37941
37951	37970	37988	38006	38051	38056
38066	38109	38112	38115	38200	38212
38225	38233	38235	38240	38244	38246
38254	38281	38289	38327	38332	38336
38363	38374	38379	38390	38397	38398
38403	38422	38529	38532	38544	38555
38560	38565	38604	38634	38637	38641
38647	38660	38698	38699	38743	38784
38789	38827	38846	38880	—	—

SERIE H

N. 392 *certificati da* 1 *obbligazione*

38	68	71	89	97	102
115	117	125	142	144	154
156	174	178	188	192	196
248	274	283	299	308	318
319	321	338	376	402	416
427	441	471	493	529	563
572	574	648	661	677	696
713	760	806	809	829	877
884	893	895	915	955	959
1012	1020	1030	1051	1063	1076
1084	1109	1114	1141	1167	1187
1194	1201	1208	1216	1220	1240
1245	1248	1250	1268	1270	1271
1272	1286	1308	1320	1329	1331
1343	1393	1399	1425	1432	1438
1446	1450	1514	1538	1546	1562
1579	1587	1615	1618	1624	1625
1654	1656	1661	1667	1692	1701
1709	1752	1770	1772	1778	1830
1834	1906	1931	1957	1997	2006
2007	2048	2065	2073	2091	2103
2106	2129	2131	2170	2172	2193
2200	2213	2216	2225	2227	2233
2253	2254	2267	2324	2377	2378
2382	2384	2413	2427	2493	2504
2521	2525	2528	2531	2543	2550
2590	2605	2640	2641	2655	2667
2702	2704	2708	2745	2774	2775
2778	2810	2826	2838	2852	2854
2862	2869	2874	2888	2940	2943
2951	2977	3036	3059	3068	3069
3091	3103	3110	3142	3161	3163
3168	3176	3185	3212	3214	3218
3219	3269	3275	3294	3309	3311
3316	3341	3347	3351	3355	3374
3387	3399	3403	3407	3432	3434
3442	3498	3503	3504	3514	3524
3556	3572	3576	3604	3610	3611
3616	3618	3627	3646	3648	3677
3678	3682	3706	3719	3741	3756
3764	3772	3777	3792	3833	3843
3862	3875	3878	3880	3884	3893
3908	3917	3921	3923	3932	3936
3939	3970	3981	4002	4048	4055
4056	4060	4061	4071	4074	4075
4083	4088	4110	4119	4133	4141
4143	4155	4170	4199	4211	4220
4227	4229	4233	4239	4245	4291
4294	4295	4301	4306	4310	4324
4332	4335	4339	4351	4354	4363
4375	4385	4414	4423	4431	4464
4484	4501	4502	4532	4551	4560
4566	4567	4570	4576	4578	4613
4623	4634	4644	4660	4681	4689
4705	4721	4726	4754	4775	4790
4803	4806	4815	4823	4844	4867
4889	4890	4894	4907	4925	4944
4955	4982	4989	4995	5005	5006
5011	5012	5029	5030	5035	5046
5058	5060	5069	5077	5088	5117
5122	5127	5166	5184	5185	5187
5203	5213	5215	5222	5257	5264
5303	5305	5317	5332	5333	5334
5346	5352	5359	5389	5409	5410
5427	5431	5438	5456	5466	5495
5496	5499	—	—	—	—

Elenco dei certificati sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso

ANNO DI ESTRAZIONE 1963

SERIE F

Certificato da 10 *obbligazioni*

7389	—	—	—	—	—

ANNO DI ESTRAZIONE 1968

SERIE C

Certificato da 500 obbligazioni

11	—	—	—	—	—

ANNO DI ESTRAZIONE 1969

SERIE E

Certificato da 50 obbligazioni

3089	—	—	—	—	—

SERIE G

Certificati da 5 obbligazioni

162	329	662	673	680	683
1087	4764	—	—	—	—

SERIE H

Certificati da 1 obbligazione

272	679	2214	2819	—	—

ANNO DI ESTRAZIONE 1970

SERIE E

Certificati da 50 obbligazioni

2509	2521	—	—	—	—

SERIE F

Certificati da 10 obbligazioni

14958	14979	14994	—	—	—

SERIE G

Certificati da 5 obbligazioni

157	317	318	321	325	335
519	659	677	685	16818	16831
16833	16835	16837	16846	16856	16862
16864	16868	16888	16898	16955	16959

SERIE H

Certificati da 1 obbligazione

6	26	638	640	643	660
662	666	683	865	867	886
1197	1440	3465	—	—	—

avv. Felice Campobasso – dott. Carlo Peroni

(Avviso **S-9668**).

SANT' ANDREA NOVARA

OFFICINE MECCANICHE E FONDERIE SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano, via G. B. Pirelli, 30

Il notaio dott. Vito Cafagno alla residenza di Novara, nell'interesse della suintestata Società, rende noto che con suo verbale 8 settembre 1971 repertorio n. 33895 la detta Società in conformità del piano di ammortamento del prestito obbligazionario emesso in dipendenza della delibera assembleare 15 ottobre 1953, ha proceduto alla 13ª (tredicesima) estrazione delle obbligazioni da rimborsarsi per un valore nominale di L. 30.000.000 (lire trentamilioni) come previsto dal piano di ammortamento del prestito stesso.

Il pagamento dei titoli estratti sarà effettuato presso la Banca Popolare di Novara, sede di Novara.

ELENCO DEI TITOLI ESTRATTI

Titoli da una obbligazione

03005	02619	02189	00705	02091	03174
01154	04132	03141	01749	01916	01995
04274	01985	02681	04183	03931	04014
04840	03362	04848	00477	03046	00291
03934	02979	03731	02775	04079	03795
02742	02515	04261	01482	01788	04019
01054	02896	00857	03616	00134	02071
02786	03300	02073	00686	03970	03328
00781	03321	02248	03628	04435	01428
02879	02314	01314	02090	03320	03772
03255	03016	03858	02046	03820	01193
02043	04898	01017	00231	03615	01198
00025	00975	04620	02278	03434	03653
01349	02689	02118	00652	00455	03694
03750	03402	01671	00647	01581	00314
01441	02231	01855	03088	01235	04073
00169	03242	01656	02266	00105	00751
04741	02570	03286	03761	02129	03244
04966	02652	04694	02392	04876	02679
01778	00217	04669	00146	02989	03621
04889	03885	00901	03661	01888	03196
01991	00204	02449	03707	00194	02953
00748	02239	00733	02770	03708	03579
03928	01612	02016	04258	03827	01055
04017	03475	01695	03389	04202	04404
01101	04681	01976	01037	00345	03227
01313	04676	02040	02437	03193	02096
03241	00588	03359	00068	03270	03769
00001	04442	02074	02539	03159	00898
02243	00619	00895	01498	03418	03192
03166	00022	04338	01228	01540	04280
03167	03768	02678	03365	00689	04242
03975	03877	01508	04166	03692	01329
03079	01978	04861	03122	04235	00923
00587	00427	01990	02583	01787	04266
04511	00515	00215	00558	02082	04336
02341	04329	00585	02366	03148	03709
00454	03459	04335	00413	04337	03559
01339	00472	00415	02557	02597	00222
01547	03930	01338	01674	02004	00328
00190	01789	04733	04822	02701	00799
02377	02841	03315	03095	02379	04379
00118	01785	03097	01191	04198	04617
02644	02343	02273	03659	02787	01607
02986	04393	00666	03324	02959	02330
04785	01487	01334	02645	02277	02316
01144	02447	04845	04662	00419	03258
03941	04619	03691	00242	01404	00678
00776	00092	02410	03465	02534	00613
01062	02744	01381	02244	04086	00535
01775	02808	01627	01023	03788	00671
03798	02081	04254	04712	01212	00389
02241	04056	02767	04005	01376	02265
00562	03003	04319	02153	00819	02560
01088	01779	02390	02772	00221	03142
02394	00323	03899	00216	03243	—

Titoli da 5 obbligazioni

06294	09931	09561	07527	09932	09120
06415	09310	07236	07762	08117	08312
09940	06945	07612	08723	08587	09216
06951	05546	05357	08799	09973	09939
07757	05281	05283	08462	07640	05006
06082	08329	07744	07715	07459	05031
08778	09978	06425	06709	06966	09884
08461	05177	08537	07011	08957	09188
08997	07951	05303	08361	06262	05447

09083	05022	05011	06075	08660	06690
06648	06509	08419	08378	08803	05852
07166	06508	07167	09647	06639	05112
07895	08397	09907	05108	07168	07898
08735	08486	06507	07619	05129	07594
05905	05021	06411	08744	08004	05114
07679	08998	09635	08063	08006	06280
09328	05403	08848	08399	09134	06586
05029	08345	09821	08062	05468	08161
06583	07200	06021	05363	08429	09967
08815	07526	08480	07926	07237	08066
07558	07022	05010	05807	08790	07672
05241	06099	09364	07557	05847	08412
08453	06330	09207	06791	06302	07422
05981	09085	05265	08545	10000	05420
09151	08427	06327	08151	06826	06631
09378	06222	09376	07253	09377	05453
05426	06223	09189	08372	06252	09741
05454	09150	09259	05429	09701	06122
07605	08895	08466	09960	08635	05787
08546	09831	05739	08072	05329	08152
07950	05002	05953	05001	06296	08599
05188	09050	06045	09284	09704	08896
07446	09196	08897	06042	07580	09197
07770	05496	07999	09996	06628	07084
06602	07990	05519	06030	07998	06765
06196	08201	07913	07489	07850	08204
08591	06041	09213	09333	05550	08560
05206	07344	09252	07710	05296	07402
06433	05917	05990	07897	05298	08137
07994	07574	09154	06024	06420	06704
07221	08751	07609	07974	05449	08646
09510	06797	05068	07910	08617	08595
08079	09261	09855	07483	07881	06785
07966	05964	06685	07968	08473	08233
06634	05194	05663	07317	07319	08150
09677	09685	08313	09541	08034	06116
06053	07863	09542	05340	08885	07062
07269	09423	06057	05851	09084	08737
09881	05312	05018	08569	09002	05152
05151	09181	09182	07175	08272	07475
07561	07266	07823	09030	09081	05488
07506	08678	05252	07326	06689	08499
07565	08271	07852	08310	05881	05107
07471	09003	07473	08425	07470	09521
06231	05679	09506	05768	05301	05310
09024	08408	09764	—	—	—

Titoli da 10 obbligazioni

10125	11920	10752	11735	10053	10741
11778	11243	10375	10848	10367	10470
10630	10474	10988	10088	11995	10022
10952	11248	11560	11049	11143	10210
10399	11603	11568	10312	10121	10756
10936	11286	10605	11442	10311	10067
11443	11391	11106	10691	10124	11160
10060	11261	10534	10892	10132	10839
11814	11681	10951	10585	10557	10015
11299	10009	11422	10293	11933	10643
10002	10690	10292	10768	10572	11308
11041	10363	11628	11260	10832	11427
11385	11717	11434	10815	11685	11370
11773	11552	11489	11593	11719	11001
10014	11387	10353	11012	10669	10727
10529	11706	11911	10061	11914	11994
10622	10213	11660	10776	11672	10475
10469	11561	11963	10216	10797	11798
10800	10912	11090	11082	11954	10392
11956	11765	11332	10770	11810	11943
10381	10791	10010	11759	10382	10816
11579	10339	10383	10034	10347	11159
11156	10264	—	—	—	—

Titoli da 20 obbligazioni

12468	12818	12628	13534	13692	12094
12500	12712	13914	13208	12986	12104
12017	12467	12840	13067	13342	12695
12877	12398	12765	12089	12072	13796
12694	13551	12310	13694	13881	13647
12477	12999	12158	13828	12192	13861
12919	12263	12421	12157	13826	12068
12353	12553	12444	13263	13884	13602
12545	12006	12539	13245	13827	13042
12556	13173	13188	12607	13462	13513
12117	12538	13994	12021	13266	13710
12112	12225	13676	12419	12940	13916
13062	13751	12720	12667	12067	12688
13677	12521	12287	12412	12231	13497
13872	12147	13390	13485	12095	13474
12389	12936	12107	12920	12272	13088
12261	12448	12573	13074	13934	12606
13340	13309	12049	12737	12696	12678
13014	13558	12465	12893	12994	12693
13047	13801	12524	13162	12349	13389
12136	13860	13919	12223	12637	12033
12574	12329	12131	13535	13780	13629
12738	—	—	—	—	—

La Società «Sant'Andrea Novara — Officine Meccaniche e Fonderie S.p.A.» rende noto a mezzo del sottoscritto notaio che alla data dell'8 settembre 1971 non erano ancora state presentate per il rimborso:

A

le seguenti obbligazioni sorteggiate in sede di sesta estrazione come da verbale 4 settembre 1964 ric. notar Cafagno di Novara e precisamente:

Titoli da 5 obbligazioni

09486	—	—	—	—	—

B

le seguenti obbligazioni sorteggiate in sede di ottava estrazione come da verbale 9 settembre 1966 ric. notar Cafagno di Novara e precisamente:

Titoli da 5 obbligazioni

06287	07090	—	—	—	—

C

le seguenti obbligazioni sorteggiate in sede di decima estrazione come da verbale 6 settembre 1968 ric. notar Cafagno di Novara e precisamente:

Titoli da 5 obbligazioni

07091	08071	—	—	—	—

D

le seguenti obbligazioni sorteggiate in sede di undicesima estrazione come da verbale 4 settembre 1969 ric. notar Cafagno di Novara e precisamente:

Titoli da una obbligazione

01435	01449	01468	01546	01637	01687
02076	—	—	—	—	—

Titoli da 5 obbligazioni

06309	06314	09108	09467	09468	—

E

ɘguenti obbligazioni sorteggiate in sede di dodicesima estrazione e da verbale 8 settembre 1970 ric. notar Cafagno di Novara e isamente:

Titoli da una obbligazione

)0063	00114	00710	01423	01440	01463
)1479	01484	01518	01522	01586	01590
)1615	01616	01631	—	—	—

Titoli da 5 obbligazioni

)6334	06522	06980	06982	06990	07030
)7044	07045	07054	07089	07314	07991
)7993	07995	09187	09190	09269	09430
)9465	09544	09547	09550	09562	09571
)9573	09986	—	—	—	—

Dott. Vito Cafagno, notaio

'viso **C-17793**).

VETRERIE RIUNITE BORDONI MIVA

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Milano – Capitale L. 3.000.000.000

Estrazione di obbligazioni

A risultanza dell'atto in data 13 settembre 1971 n. 81471 repertorio dott. Alessandro Guasti vennero sorteggiate per la ietà « Vetrerie Riunite Bordoni Miva S.p.A. » le seguenti obbli- ioni:

EMISSIONE 1951

N. 1242 obbligazioni da L. 5000 cadauna e precisamente i ıenti titoli:

N. 12 titoli da una obbligazione

27	31	64	67	113	114
131	132	134	136	139	178

N. 5 titoli da 10 obbligazioni

221	240	241	248	260	—

N. 29 titoli da 20 obbligazioni

281	290	320	323	325	329
344	345	359	360	407	468
469	470	471	499	501	528
555	574	575	576	580	591
592	618	681	702	704	—

N. 6 titoli da 100 obbligazioni

736	750	767	804	805	809

EMISSIONE 1953

N. 3325 obbligazioni da L. 10.000 cadauna e precisamente ɘguenti titoli:

N. 5 titoli da una obbligazione

27	41	42	43	74	—

N. 2 titoli da 10 obbligazioni

106	118	—	—	—	—

N. 10 titoli da 20 obbligazioni

142	144	145	161	233	234
235	286	302	303	—	—

N. 31 titoli da 100 obbligazioni

327	364	428	558	582	585
586	588	589	602	612	613
647	648	649	650	686	695
759	795	804	805	819	820
830	832	839	840	841	842
843	—	—	—	—	—

EMISSIONE 1955

N. 1605 obbligazioni da L. 10.000 cadauna e precisamente i seguenti titoli:

N. 5 titoli da una obbligazione

1	20	43	57	61	—

N. 5 titoli da 20 obbligazioni

141	153	162	166	167	—

N. 15 titoli da 100 obbligazioni

206	234	235	236	237	243
244	245	255	264	294	301
444	452	464	—	—	—

EMISSIONE 1951

N. 1242 obbligazioni da L. 5000 cadauna e precisamente i seguenti titoli:

N. 12 titoli da una obbligazione

19	59	60	97	100	106
121	124	125	140	149	197

N. 5 titoli da 10 obbligazioni

227	243	263	272	275	—

N. 29 titoli da 20 obbligazioni

282	290	301	320	461	466
468	480	517	523	527	577
611	612	613	630	644	650
661	662	681	690	695	702
707	711	713	717	729	—

N. 6 titoli da 100 obbligazioni

779	807	821	827	830	751

Le obbligazioni saranno rimborsate presso la Cassa sociale.

p. il Consiglio di amministrazione
Il notaio incaricato: Alessandro Guasti

(Avviso **M-7433**).

S. A. V. E. S.

SOCIETÀ AZIONARIA VESTIARI E STOFFE

Sede in Alessandria 15100, via Chenna, 5
Capitale sociale L. 240.000.000
Registro società, n. 624 – Tribunale di Alessandria

Prestito obbligazionario 6 % 1963
godimento: 30/6 - 31/12

Si rende noto che, a norma del regolamento del prestito, in data 17 settembre 1971, sono stati estratti a sorte i seguenti titoli:

CERTIFICATI DA 100 OBBLIGAZIONI CADUNO

144	99	45	224	211	155
134	225	258	179	204	253
265	198	188	—	—	—

CERTIFICATI DA 500 OBBLIGAZIONI CADUNO

359	312	343	—	—	—

I titoli sorteggiati sono rimborsabili al valore nominale di L. 1000 per obbligazione a decorrere dal 1° gennaio 1972 presso le Casse sociali.

L'amministratore delegato e direttore generale:
dott. Silvio Olivetti

(Avviso **C-17939**).

AUTOSTRADE

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE
SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Roma, via Antonio Nibby, 10
Capitale sociale L. 10.000.000.000 interamente versato

« Obbligazioni Autostrade IRI 6 % - 1969/1989 »
Sorteggio premi

Il 7 settembre 1971, presso la sede della « Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. » a ministero del notaio avv. Enrico Castellini, giusto verbale n. 136070 di suo repertorio, ha avuto luogo la seconda estrazione dei premi spettanti alle obbligazioni Autostrade IRI 6% – 1969/1989, in ragione di 10 premi per ciascuna delle n. 100 serie di nominali L. 1 miliardo e, quindi, per complessivi n. 1000 premi costituiti ciascuno da una autovettura Alfa Romeo « Giulia 1300 T.I. ».

I numeri sorteggiati, validi per tutte le serie, sono i seguenti:

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

39	1974	—	—	—	—

TITOLI DA 500 OBBLIGAZIONI

2211	2391	2590	2736	—	—

TITOLI DA 1000 OBBLIGAZIONI

2878	3068	3136	3161	—	—

Il documento che da diritto al premio è rappresentato dalla cedola premio n. 2 di ogni titolo al portatore recante i numeri sopra indicati.

I possessori delle cedole premio vincenti, per il ritiro del premio dovranno consegnare le cedole stesse ad una filiale della Società Alfa Romeo, la quale, previo convalida da parte della Società Autostrade delle cedole — consegnerà agli aventi diritto unitamente all'autoveicolo, i documenti per l'intestazione al nome che le sarà stato indicato, rimanendo a carico degli interessati gli oneri e le spese relative alla sola intestazione.

Qualora l'autovettura Alfa Romeo « Giulia 1300 T.I.» non venisse più prodotta la Società Alfa Romeo consegnerà altro tipo di autoveicolo affine a quello della « Giulia 1300 T.I. ».

Gli aventi diritto al premio potranno sempre richiedere autoveicoli di fabbricazione Alfa Romeo di prezzo superiore a quello della « Giulia 1300 T.I. » previo conguaglio del prezzo di listino e delle imposte.

I premi potranno essere ritirati a partire dal 1° novembre 1971 e, sotto pena di decadenza del diritto, non oltre il 1° novembre 1973.

Si fa seguire l'elenco dei titoli sorteggiati nella prima estrazione e ancora non presentati per il ritiro del premio contro consegna della cedola n. 1.

Si rammenta che, per tale cedola, il diritto al ritiro dei premi scade il 1° novembre 1972.

TITOLI DA 100 OBBLIGAZIONI

N. 844 per le serie

5	8	9	16	20	22
30	39	40	45	72	73
87	96	—	—	—	—

N. 1674 per le serie

9	29	44	53	71	82
91	100	—	—	—	—

TITOLI DA 500 OBBLIGAZIONI

N. 2178 per le serie

9	30	57	85	88	89
98	—	—	—	—	—

N. 2179 per le serie

4	9	10	11	24	27
30	45	55	60	85	98

N. 2667 per le serie

9	11	13	14	19	21
44	45	53	54	76	89

N. 2710 per le serie

4	5	7	11	23	44
50	55	61	66	72	75
83	94	—	—	—	—

TITOLI DA 1000 OBBLIGAZIONI

N. 2954 per le serie

2	11	27	38	39	40
48	51	52	58	71	72
73	85	100	—	—	—

N. 2980 per le serie

2	4	11	18	23	28
58	60	62	65	70	71
73	94	95	—	—	—

N. 3096 *per le serie*

3	5	11	54	55	66
81	87	88	95	98	—

N. 3173 *per le serie*

2	5	7	11	33	46
49	52	55	69	75	81
84	100	—	—	—	—

Roma, 20 settembre 1971.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade S.p.A.:
Ennio Santucci

(Avviso **S-9545**).

NAVALCAVI

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede in Genova, via Castel Morrone, 1
Capitale sociale L. 450.000.000

Estrazione di obbligazioni

Si rende noto che il 10 settembre 1971 presso la sede sociale alla presenza del sottoscritto notaio Carla Maria Barbis, che ha redatto il relativo verbale, si è proceduto, come da piano di ammortamento, alla prima estrazione di diecimila obbligazioni da nominali L. 1.000 ciascuna, relative al prestito obbligazionario 5%, approvato con delibera dell'assemblea straordinaria del 9 maggio 1966 della Fulgor — Cavi conduttori elettrici e lavorazione gomma, S.p.A. — con sede in Genova, ora denominata Navalcavi S.p.A.

Sono stati estratti i seguenti numeri corrispondenti ad altrettanti certificati obbligazionari e cioè:

60	113	36	197	12	173
176	73	63	134	105	120
136	102	72	159	39	6
131	100	—	—	—	—

tutti da 500 obbligazioni ognuno.

Dette obbligazioni sono rimborsabili alla pari dal 1° gennaio 1972.

Per estratto conforme.

Genova, 16 settembre 1971.

Carla Maria Barbis, notaio

(Avviso **G-1093**).

MEDIOCREDITO LIGURE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Fondo di dotazione L. 1.200.000.000

Rimborso obbligazioni estratte

Si avvertono i signori obbligazionisti che dal 1° ottobre 1971, presso qualsiasi sportello delle Casse di Risparmio di Genova e Imperia, Savona e La Spezia, verranno rimborsati alla pari i seguenti certificati obbligazionari:

Prestito obbligazionario 1966/73
6 % di L. 2.000.000.000

serie « *F* » contraddistinta dai numeri progressivi dal 15601 al 16720 (compresi) per complessive nominali L. 400.000.000.

Prestito obbligazionario 1967/77
6 % di L. 6.000.000.000

serie « *cd* » contraddistinta dai numeri progressivi dal 24001 al 25400 (compreso) per complessive nominali L. 500.000.000;

serie « *dd* » contraddistinta dai numeri progressivi dal 25401 al 26800 (compreso) per nominali L. 500.000.000;

serie « *hd* » contraddistinta dai numeri progressivi dal 31001 al 32400 (compreso) per nominali L. 500.000.000.

I titoli suddetti cesseranno di fruttare interesse alla data del 30 settembre 1971.

Si segnala inoltre che sono ancora in circolazione i sottoindicati titoli per nominali complessive L. 7.200.000.

Prestito obbligazionario 1963/70, 5,50 %

SERIE « A »
Estratta e rimborsabile dal 1° ottobre 1967

Titoli da 100 *obbligazioni*

526	901	902	903	—	—

SERIE « D »
Estratta e rimborsabile dal 1° ottobre 1968

Titoli da 100 *obbligazioni*

9490	—	—	—	—	—

SERIE « E »
Estratta e rimborsabile dal 1° ottobre 1969

Titoli da 100 *obbligazioni*

12606	—	—	—	—	—

Titoli da 500 *obbligazioni*

15275	—	—	—	—	—

SERIE « B »
Estratta e rimborsabile dal 1° ottobre 1970

Titoli da 100 *obbligazioni*

3147	3834	4543	—	—	—

Prestito obbligazionario 1966/73, 6 %

SERIE « G »
Estratta e rimborsabile dal 1° ottobre 1970

Titoli da 100 *obbligazioni*

16725	16733	16734	16735	16736	16737
16780	16818	16913	17173	17174	17175
17176	17177	17178	—	—	—

Titoli da 500 *obbligazioni*

17335	17336	17502	17503	—	—

Prestito obbligazionario 1967/77, 6 %

SERIE « md »
Estratta e rimborsabile dal 1° ottobre 1970

Titoli da 100 *obbligazioni*

35453	35454	35455	35633	—	—

Titoli da 1000 *obbligazioni*

36555	—	—	—	—	—

SERIE « nd »
Estratta e rimborsabile dal 1° ottobre 1970

Titoli da 100 *obbligazioni*

36839	36840	36843	36979	—	—

Titoli da 500 *obbligazioni*

37491	—	—	—	—	—

Genova, 1° settembre 1971.

Mediocredito Ligure
Il presidente: avv. Francesco Aghina

(Avviso **G-1098**).

S. A. T. E. A.

SOCIETÀ AZIONARIA TESSUTI E AFFINI
Sede in Alessandria 15100, via Guasco, 1
Capitale sociale L. 90.000.000
Registro società, n. 4533 – Tribunale Alessandria

Prestito obbligazionario 6 % 1963
godimento: 30/6 - 31/12

Si rende noto che, a norma del regolamento del prestito, in data 20 settembre 1971, sono stati estratti a sorte i seguenti titoli:

CERTIFICATI DA 50 OBBLIGAZIONI CADUNO

574	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 100 OBBLIGAZIONI CADUNO

225	422	450	218	301	47
440	401	319	427	447	310
399	221	415	442	405	223
432	409	419	397	424	437
411	435	429	—	—	—

CERTIFICATI DA 500 OBBLIGAZIONI CADUNO

559	551	566	—	—	—

I titoli sorteggiati sono rimborsabili al valore nominale di L. 1000 per obbligazione, a decorrere dal 1° gennaio 1972 presso le casse sociali.

L'amministratore delegato: dott. Silvio Olivetti

(Avviso **C-18041**).

CARTIERE DI VERONA

SOCIETÀ PER AZIONI
Sede sociale in Milano, via Serbelloni, 4
Capitale sociale L. 4.004.000.000

Estrazione di obbligazioni

Il giorno 23 settembre 1971 sono state estratte, come previsto dai piani di ammortamento, n. 27.000 obbligazioni 6 % serie *B* e n. 500 obbligazioni 5,50% serie *D*, rappresentate dai certificati portanti i seguenti numeri:

SERIE « B »

8	37	72	104	106	111
143	151	170	171	207	257
260	268	280	291	295	296
313	325	353	376	383	386
425	437	469	—	—	—

SERIE « D »

3	9	28	55	110	145
170	173	204	229	237	244
250	259	264	269	276	293
307	316	320	326	340	353
392	409	446	458	478	488
496	503	518	521	522	523
537	553	555	557	561	599
624	626	635	694	707	708
726	794	—	—	—	—

I titoli estratti di serie « *B* » sono rimborsabili a partire dal 1° dicembre 1971, quelli di serie « *D* » a partire dal 28 dicembre 1971 presso la sede sociale in Milano, via Serbelloni n. 4, o presso il Credito Commerciale, Milano.

Milano, 24 settembre 1971.

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Edoardo Gregotti

(Avviso **M-7533**).

RURALGAS

SOCIETÀ PER AZIONI

La sottoscritta Porro dott. Giuseppina, notaio in Cremona, certifica che con atto in data 14 settembre 1971, n. 843/20309, a rogito della sottoscritta è stato proceduto alla estrazione delle sottoelencate obbligazioni della Società per Azioni Ruralgas con sede in Cremona, capitale L. 80.000.000.

N. 8 CERTIFICATI DA 200 OBBLIGAZIONI

7	16	24	45	52	64
75	80	—	—	—	—

Il pagamento sarà eseguito presso la sede della Società.

Cremona, 23 settembre 1971.

Porro Giuseppina, notaio

(Avviso **S-9622**).

CREMERIA EMILIANA

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede, amministrazione e stabilimento in Cavriago (Reggio Emilia)
Capitale sociale L. 125.000.000 interamente versato

Estrazione di obbligazioni

Si avvertono i signori obbligazionisti che a norma del regolamento del prestito obbligazionario di L. 60.000.000, è stato effettuato il sorteggio annuale delle obbligazioni, e sono stati estratti i seguenti titoli, che saranno rimborsati presso la sede sociale a partire dal 1° gennaio 1972, cessando di essere fruttiferi da tale data:

N. 30 CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

16	26	43	47	53	72
87	125	135	141	146	167
170	184	186	219	221	226
235	248	252	257	264	269
275	278	287	289	297	300

N. 3 CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

470	491	500	—	—	—

N. 15 CERTIFICATI DA 20 OBBLIGAZIONI

521	524	548	615	675	704
713	731	737	743	748	750
756	764	807	—	—	—

N. 6 CERTIFICATI DA 40 OBBLIGAZIONI

837	855	884	886	897	915

Cavriago, 21 settembre 1971.

p. il Consiglio d'amministrazione: Rino Alvisi

(Avviso **C-18295**).

CABINOVIE DI LURISIA

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede sociale in Roccaforte-Mondovì, fraz. Lurisia
Capitale sociale L. 110.960.000
Iscritta al n. 538 registro società

Certificati obbligazionari sorteggiati mediante estrazione con intervento de l'avv. Francesco Giacone, notaio in Mondovì, il 14 settembre 1971, rimborsabili dal 1° settembre 1971.

Prestito del 16 febbraio 1964

4° SORTEGGIO

Titoli da una obbligazione

4	14	—	—	—	—

Titoli da 2 obbligazioni

21	25	—	—	—	—

Titoli da 10 obbligazioni

40	43	—	—	—	—

Titoli da 20 obbligazioni

60	70	74	111	113	126
134	137	164	—	—	—

Titoli da 100 obbligazioni

176	—	—	—	—	—

Titoli da 200 obbligazioni

194	201	—	—	—	—

Il presidente: dott. Luigi Maraschi

(Avviso **C-18296**).

CAPPELLIFICIO CERVO

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede sociale in Sagliano Micca
Capitale sociale L. 93.706.000 interamente versato

Estrazione di obbligazioni

Si rende noto che in data 21 settembre 1971, in Sagliano Micca, presso la sede sociale, avanti il rappresentante comune degli obbligazionisti ha avuto luogo l'estrazione dei seguenti certificati obbligazionari da L. 50.000 cadauno, per obbligazioni di Serie *G* 6%, rimborsabili dal 30 novembre 1971:

804	824	848	856	872	873
884	904	912	921	924	927
934	937	943	956	962	967
972	985	992	994	995	1008
1011	1012	1015	1016	1028	1030
1040	1052	1057	1058	1067	1077
1078	1086	1096	1097	1105	1144
1147	1157	1163	1164	1177	1180
1185	1202	1211	1213	1221	1224
1229	1235	1257	1269	1270	1272
1278	1281	1286	1291	1294	1295
1297	1310	1324	1329	1357	1378
1382	1396	1404	1406	1408	1410
1425	1435	—	—	—	—

Il presidente: Grosso Dante

(Avviso **C-18342**).

EMILIO GALLO & FRATELLO

SOCIETÀ PER AZIONI

Sede di Chivasso
Capitale L. 120.000.000 interamente versato

Rimborso di obbligazioni

Si avvertono i portatori di obbligazioni che, giusto il piano di ammortamento e visti i precedenti atti a rogito dott. Massimo Vallania, notaio in Chivasso, sono rimborsabili a partire dal 1° ottobre 1971 presso la sede sociale in Chivasso ed anche presso la sede di Torino del Credito Italiano i seguenti certificati da 500 obbligazioni caduno, rappresentanti l'ultimo ventesimo del prestito 25 novembre 1949, 7%:

23	25	50	—	—	—

I predetti titoli cessano quindi di essere fruttiferi dal succitato 1° ottobre 1971.

Chivasso, 24 settembre 1971.

L'amministratore unico: dott. ing. Achille Gallo

(Avviso **C-18451**).

BOSSI
SOCIETÀ PER AZIONI
(GIÀ COMMERCIALE BOSSI S. p. A.)
Sede in Mortara, via Josti n. 26

Avviso ai possessori delle obbligazioni del prestito obbligazionario 6 % - emissione 1955

Si avvertono gli obbligazionisti che il giorno 10 settembre 1971 presso la sede sociale alla presenza del notaio dott. Angelo Sandri, di Mortara, che ha redatto verbale in pari data repertorio n. 56.779 racc. 15.523 registrato a Mortara il 20 settembre 1971, n. 1237 vol. 169 si è proceduto a norma dell'art. 3 del regolamento del detto prestito obbligazionario, alla estrazione per il rimborso alla pari delle obbligazioni di cui infra.

Le obbligazioni estratte cesseranno di essere fruttifere al 31 dicembre 1971 e da tale data saranno rimborsabili.

Le obbligazioni estratte sono le seguenti:

CERTIFICATI DA 1000 OBBLIGAZIONI CADAUNO

151	174	99	69	193	86
27	109	8	—	—	—

CERTIFICATI DA 500 OBBLIGAZIONI CADAUNO

86	29	38	50	—	—

CERTIFICATI DA 250 OBBLIGAZIONI CADAUNO

87	7	95	97	31	—

CERTIFICATI DA 100 OBBLIGAZIONI CADAUNO

53	70	35	76	22	—

CERTIFICATI DA 50 OBBLIGAZIONI CADAUNO

75	71	87	100	80	—

Mortara, 23 settembre 1971.

Dott. Angelo Sandri, notaio

(Avviso S-9691).

BOSSI
SOCIETÀ PER AZIONI
Sede in Mortara, via Josti n. 26

Avviso ai possessori delle obbligazioni del prestito obbligazionario 6 % - emissione 1961

Si avvertono gli obbligazionisti che il giorno 10 settembre 1971 presso la sede sociale, alla presenza del notaio dott. Angelo Sandri di Mortara, che ha redatto verbale in pari data repertorio n. 56.780 raccolta n. 15.524 registrato a Mortara il 20 settembre 1971 al n. 1238 vol. 169 si è proceduto a norma dell'art. 4 del regolamento del detto prestito obbligazionario alla estrazione per il rimborso alla pari delle obbligazioni di cui infra.

Le obbligazioni estratte cesseranno di essere fruttifere al 31 dicembre 1971 e da tale data saranno rimborsabili.

Le obbligazioni estratte sono le seguenti:

N. 20 CERTIFICATI DA 1000 OBBLIGAZIONI CADAUNO

280	278	217	330	198	222
80	105	34	340	180	7
285	225	145	46	157	95
378	287	—	—	—	—

Mortara, 23 settembre 1971.

Dott. Angelo Sandri, notaio

(Avviso S-9692).

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(1651716) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.